

**SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU CRNE GORE**

**PRAVILNIK  
O TAKMIČENJIMA U SPORTSKOM RIBOLOVU  
NA MORU UDIČARENJEM**

**Herceg Novi, 25.07.2020. godine**

Na osnovu člana 42 Zakona o sportu ( "Sl. list CG" br. 44/18) i člana 42. stav 1a alineja 8 Statuta Saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore, Skupština Saveza na sjednici održanoj 25.07.2020. godine **donosi**

## **PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA U SPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU UDIČARENJEM**

### **1. Osnovne odredbe**

#### **Član 1.**

Ovaj Pravilnik uređuje međusobne odnose, obaveze i prava učesnika u takmičenju u sportskom ribolov na moru udičarenjem, sistem takmičenja i postupke koji predhode takmičenju, u toku takmičenja, kao i po njegovom završetku.

Pravilnik se primjenjuje na svim zvaničnim i prigodnim takmičenjima koje organizuju Savez za sportski ribolov na moru Crne Gore (u daljem tekstu: Savez) i klubovi učlanjeni u Savez.

Izuzetak od stava 2 ovog člana su evropska i svjetska prvenstva, na kojima se primjenjuju odgovarajući pravilnici o takmičenju Međunarodne federacije za sportski ribolov na moru (u daljem tekstu: FIPS-M).

#### **Član 2.**

Svi učesnici na takmičenjima u sportskom ribolovu udičarenjem dužni su se ponašati u skladu s pravilima koje propisuje ovaj Pravilnik, Zakon o morskome ribarstvu i marikulturi i akti doneseni na temelju tog zakona, Zakon o sportu, opšti i pojedinačni akti Saveza, te dostojno predstavljati crnogorski sport u zemlji i inostranstvu.

#### **Član 3.**

Učešće na takmičenjima u sportskom ribolovu zasniva se na amaterskoj osnovi. Sportista – takmičar ( u daljem tekstu: takmičar) koji je na određenom takmičenju stekao pravo nastupa na višem rangu - stepenu takmičenja dužan je nastupiti na to takmičenje i time opravdati sredstva i povjerenje koje mu je kao sportskom ribolovcu ukazao klub ili Savez CG.

Izraz „takmičar“ koji se u ovom Pravilniku koristi u muškom rodu podrazumjeva isti izraz u ženskom rodu.

#### **Član 4.**

Planiranje, realizacija i evidencija o takmičenjima vrši se po jedinstvenoj metodi, koja obezbjeđuje jednostavnu i preglednu sistematizaciju podataka o svim održanim takmičenjima, učesnicima i ostvarenim rezultatima.

### **2. Organi za sprovođenje takmičenja i učesnici**

#### **2.1. Organizator takmičenja**

#### **Član 5.**

Organizator je pravno lice, koje je svojim programom aktivnosti predvidjelo (planiralo) i organizovalo održavanje takmičenja. Organizator može biti: Savez ili klub.

#### **Član 6.**

Organizator svjetskih i evropskih prvenstava, kao i drugih takmičenja iz programa Međunarodne federacije za sportski ribolov na moru (u daljem tekstu: FIPS-M) je Savez.

Organizator drugih međunarodnih takmičenja (van programu FIPS-M) može biti Savez ili klub uz saglasnost Saveza.

Organizator državnih i međuopštinskih – regionalnih prvenstava i kupa Crne Gore je Savez.

Organizator opštinskih prvenstvenih i kup takmičenja je klub koji je predložio organizaciju. Saglasnost za održavanje ovih takmičenja daje Savez.

#### **Član 7.**

Sva takmičenja koje klubovi i Savez planiraju organizovati u jednoj godini, kao i svjetska prvenstva na kojima je planirano učešće državnih selekcija ili klubova, unose se u jedinstveni kalendar takmičenja za tu godinu.

Izuzetak od predhodnih stava ovog člana su klupska prvenstva, koja se ne unose u jedinstveni kalendar takmičenja, a čiji termin održavanja su klubovi dužni prilagoditi terminima održavanja međunarodnim takmičenjima u organizaciji Savez, državnim prvenstvima i kupu Crne Gore.

#### **Član 8.**

Predlog kalendara takmičenja za narednu godinu izrađuje, nakon sprovedenog tendera za tehničke organizatore, Komisije za takmičenje Saveza ( u daljem tekstu: Komisija za takmičenje) najkasnije do 10. decembra tekuće godine.

Jedinstveni kalendar takmičenja za narednu godinu usvaja Upravni odbor Saveza najkasnije do 25. decembra tekuće godine.

#### **Član 9.**

Organizator za svako takmičenje izrađuje propozicije, koje sadrže najbitnije informacije o takmičenju: disciplina, datum održavanja, pravo nastupa, područje ribolova, minimalne veličine riba, oprema, njeska – mamac, kotizacija, rok za prijavu i uplatu kotizacije, satnica i dr. Propozicije moraju biti u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, pravilnicima o takmičenju FIPS-M, Zakona o sportu, Zakona o morskome ribarstvu i marikulturi i aktima donesenih na temelju ovog zakona.

Projekat propozicija Organizator je obavezan usaglasiti sa tehničkim organizatorom – domaćinom. Usaglašene propozicije organizator je dužan objaviti na internet stranici Saveza i dostaviti svima onima koji imaju pravo učešća na takmičenju najmanje 30 dana prije održavanja takmičenja.

Izuzetak od predhodnog stava ovog člana su klupska prvenstva za koje se propozicije ne objavljuju na internet stranici Saveza. Način obavještanja članova za ova prvenstva je u nadležnosti kluba organizatora.

Obrazac prijave za učešće na takmičenju propisuje organizator.

Propozicije za takmičenja koja organizuje Savez izrađuje Komisija za takmičenje Saveza.

### **2.2. Tehnički organizator – domaćin takmičenja**

#### **Član 10.**

Tehnički organizator – domaćin takmičenja (u daljem tekstu: tehnički organizator) je sportska organizacija kojoj je organizator povjerio da sprovede takmičenje.

Kada su organizator i tehnički organizator isto pravno lice, tada isti preuzima obaveze organizatora i tehničkog organizatora propisane ovim Pravilnikom.

#### **Član 11.**

Kad se radi o svjetskim i evropskim prvenstava, čija je organizacija povjerena Savezu , tehnički organizator je po pravilu Savez, ali to može biti i klub.

Prije odluke o imenovanju nekog kluba za tehničkog organizatora svjetskog ili evropskog prvenstva Savez vrši anketiranje ili raspisuje interni konkurs – tender. Između Saveza i kluba koji je određen za tehničkog organizatora zaključuje se posebni ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi – prava i obaveze svake strane.

Za organizaciju svjetskih i evropskih prvenstava čije je održavanje dodjeljeno Savez , bez obzira ko je imenovan za tehničkog organizatora, odgovornost snosi Savez.

## Član 12.

Tehnički organizator državnih prvenstava i kupa Crne Gore imenuju se nakon sprovedenog konkursa – tendera na kojem ravnopravno učestvuju svi klubovi učlanjeni u Savez. Konkurs raspisuje Komisija za takmičenje najkasnije u novembru tekuće za takmičenja u narednoj godini. U konkursu se navode sva državna prvenstva i kup takmičenja koja se planiraju organizovati u narednoj godini, orijentacioni termini održavanja, planirani broj učesnika, broj potrebnih baraka ili brodova (u daljem tekstu: baraka) za takmičenja iz barke, odnosno minimalna veličina - dužinu neuređene ili uređene obale za takmičenja sa obale, kao i drugi bitni elementi za nesmetano održavanje takmičenja. Poželjno je da se na konkurs odazovu svi klubovi. Klub koji iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da bude tehnički organizator u jednoj kalendarskoj godini takoođe je dužan da o tome obavjesti Komisiju za takmičenje.

Komisija za takmičenje kod predlaganja tehničkog organizator je dužna voditi računa o ravnomjernom opterećenju klubova u jednoj godini, te realnim mogućnostima kluba da uspješno organizuje predviđeno takmičenje.

Komisija za takmičenje svoje predloge za tehničke organizatore državnih prvenstava i kupa Crne Gore sa terminom održavanja istih unosi u jedinstveni kalendar takmičenja i dostavlja Upravnom odboru Saveza na razmatranje i usvajanje u rokovima navedenim u čl. 8. ovog Pravilnika.

Savez je dužan tehničkom organizatoru takmičenja pružiti svu tehničku i drugu pomoć u pripremi i sprovođenju takmičenja.

## Član 13.

Za takmičenja koja nijesu u organizaciji Saveza tehničke organizatore imenuje organizator.

## Član 14.

Da bi takmičenje proteklo u duhu odredaba ovog Pravilnika, tehnički organizator je obavezan da:

- obezbjedi podatke koji su neophodni organizatoru da bi dao konačan tekst propozicija;
- imenuje rukovodica takmičenja i o tome obavjesti organizatora;
- takmičenje iz barke prijavi Direkciji za inspekcijiski nadzor u pomorskom i unutrašnjem plovnom saobraćaju, radi dobijanja odobrenja za održavanje takmičenja u planiranom ribolovnom području;
- prijavi takmičenje nadležnom organu MUP-a;
- preko sredstava javnog informisanja i na drugi način obavjesti javnost o takmičenju;
- obezbjedi odgovarajuća plovna sredstva (barke, brodove) za takmičare i rukovodstvo takmičenja kod takmičenja iz barke;
- obezbjedi tehničko osoblje (voditelje čamaca - barkariole, posade za spašavanje, ljekara sa sanitetskim vozilom, redare i dr.) i tehnička sredstva (vagu za mjerenje ulova, signalni pištolj, razglas i dr.) neophodna za nesmetano odvijanje takmičenja;
- vidno označi zonu ribolova za ribolov iz barke, odnosno sektore i takmičarska mjesta za ribolov sa obale;
- obezbjedi i uredi prostor za otvaranje i zatvaranje takmičenja, proglašenje rezultata i dodjelu priznanja na način propisan ovim Pravilnikom;
- obezbjedi i uredi mjesta za verifikaciju takmičara, sastanke rukovodstva, rad tehničkog osoblja, mjerenje i vaganje ulova i prostor za gledaoce;
- vrši prihvata i smješta učesnika takmičenja, te pripremu i podjelu obroka;
- organizuje štampanje i umnožavanje dokumenata takmičenja, obavještavanje i informisanje javnosti i učesnika takmičenja o toku takmičenja;
- organizuje prevoz učesnika takmičenja do plovnih objekata, odnosno pozicija za ribolov sa obale;
- kod međunarodnih takmičenja obezbjedi da u toku trajanja takmičenja učesnici i gledaoci ne koriste državne simbole druge države, osim simbola država koje učesnici predstavljaju na tom takmičenju;
- preduzme potrebne bezbjedonosne mjere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na takmičenju;
- omogući kontrolu dopinga, u skladu sa Zakonom o sportu i sportskim pravilima.

Tehnički organizator odgovara za štetu koja nastane sportistima, gledaocima i drugim učesnicima takmičenja i trećim licima zbog nepoštovanja obaveza iz člana 93 stava 1 Zakona o sportu i ovog člana

Pravilnika, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za prouzrokovanu štetu.

#### **Član 15.**

U cilju obogaćenja programa takmičenja, tehnički organizator može za učesnike takmičenja organizovati turističke izlete, zabavne programe i sl.

### **2.3. Počasni i organizacioni odbor**

#### **Član 16.**

Za takmičenja visokog ranga (svjetska i evropska prvenstva i druga međunarodna takmičenja) mogu se formirati počasni i organizacioni odbor.

**Počasni odbor** je reprezentativno tijelo, koje čine predstavnici državne i lokalne vlasti, radnih, sportskih, kulturnih, naučnih i drugih organizacija i ustanova, te zaslužni društveni i sportski radnici.

**Organizacioni odbor** je stručno tijelo koje obavlja predtakmičarske pripreme i radi na obezbjeđenje potrebnih uslova i sredstava za održavanje takmičenja.

Sastav organizacionog odbora čine predstavnici organizatora, tehničkog organizatora, pokrovitelja, značajnijih sponzora i drugih zainteresovanih struktura.

#### **Član 17.**

Počasni i organizacioni odbor imenuje organizator svojom odlukom, nakon konsultacija sa zainteresovanim strukturama i pojedincima koji ulaze u sastav odbora.

### **2.4. Rukovodstvo takmičenja**

#### **Član 18.**

Rukovodstvo takmičenja je odgovorno da se takmičenje održi u svemu prema odredbama ovog Pravilnika i propozicijama, važećim zakonima i drugim relevantnim opštim i stručnim uputstava.

#### **Član 19.**

Rukovodstvo takmičenja čine:

- Delegat organizatora
- Žiri takmičenja
- Glavni sudija
- Rukovodilac takmičenja

U obavljanju stručnih poslova rukovodstvu takmičenja pomažu: pomoćne sudije, voditelji čamaca (barkarioli), ljekar, posada za spašavanje, redari, mjerilac ulova, sekretar ujedno zapisničar, prevodioci i druga lica u zavisnosti od ranga i takmičarske discipline.

#### **2.4.1. Delegat takmičenja**

#### **Član 20.**

Delegat je ovlašćeni predstavnik organizatora, koji mora imati položen ispit za sudiju u sportskom ribolovu. Delegat:

- organizuje sastanak rukovodstva takmičenja sa pomoćnim sudijama, barkariolima i ostalim pomoćnim osobljem radi provjere da li su obezbjeđeni svi uslovi za normalno odvijanje takmičenja
- kod ribolova iz barke provjerava da li sve barke ispunjavaju tehničke zahtjeva i imaju propisanu opremu za bezbjedan ribolov;
- kod ribolova sa obale kontroliše da li su takmičarska mjesta propisno obilježena i pogodna za bezbjedan ribolov;
- provjerava da li je zastava Crne Gore istaknuta na način propisan Zakonom o upotrebi državnih simbola;

- povjerava da li prijavljeni takmičari imaju licencu za nastup na takmičenjima u tekućoj godini;
- provjerava da li su svi prijavljeni takmičari stekli uslov za nastup na dotičnom takmičenju, da li imaju ljeakarsko uvjerenje i polisu osiguranja o posledica nesretnog slučaja za vrijeme učešća na takmičenju, odnosno ako nemaju da li su potpisali izjavu da nastupa na vlastitu odgovornost - rizik i da lično snosi odgovornost za eventualnu nesreću - štetu do koje bi moglo doći tokom takmičenja.
- predsjedava kapitenskim sastanku;
- predsjednik je žirija takmičenja i kontroliše izbor članova žirija;
- rukovodi žrijebanjem;
- vodi računa da protokol takmičenja uredno protekne, posebno ceremonijal otvaranja i zatvaranja takmičenja;
- kontroliše regularnost takmičenja, te na uočene nepravilnosti i odstupanja od odredaba ovog Pravilnika, propozicija takmičenja i drugih akata upozorava rukovodstvo i zahtjeva otklanjanje uočenih nepravilnosti, a ako ocjeni da bi neka odluka sudije mogla uticati na regularnost takmičenja ima pravo donijeti odluku koja zamjenjuje odluku sudije.

#### **Član 21.**

Delegat neće odobriti početak takmičenja, ako nijesu ispunjeni svi neophodni uslovi (organizacijski, tehnički, hidrometeorološki i dr.) da se ono uredno sprovede.

#### **Član 22.**

Delegat je dužan da u roku od 3 (tri) dana od završetka takmičenja Komisiji za takmičenje Saveza dostavi izvještaj, uz koji prilaže zapisnik glavnog sudije sa priložima (odlukama, rezultatima i dr.). U izvještaju iznosi svoja zapažanja o pripremi, organizaciji i izvođenju takmičenja, suđenju, radu rukovodstva takmičenja i pomoćnog osoblja, te ponašanju učesnika takmičenja, uz navođenje mjera koje je preduzeo u cilju obezbjeđenja regularnosti takmičenja.

### **2.4.2. Žiri takmičenja**

#### **Član 23.**

Žiri takmičenja čine delegat i dva kapitena ekipa, koji se biraju na kapitenskom mitingu, a na kojem se biraju i njihovi zamjenici, koji takoođe moraju biti kapiteni ekipa.

#### **Član 24.**

Žiri takmičenja rješava prigovore i žalbe koje podnose učesnici takmičenja.

Ako prigovor ili žalbu podnosi ili se ista odnosi na ekipu ili takmičara čiji je kapiten član Žirija, kod rješavanja takve žalbe u radu Žirija i odlučivanju umjesto istog učestvuje njegov zamjenik.

Podnošenja i rješavanja prigovora i žalbi sprovodi se na način propisan ovim Pravilnikom.

#### **Član 25.**

Kada se pojavi potreba za izmjenama i dopunama propozicija, programa i drugih utvrđenih postupaka, kao i prekid takmičenja odluku o tome donosi žiri takmičenja, nakon konsultacije sa glavnim sudijom i rukovodiocem takmičenja.

Ako izmjene i dopune iz predhodnog stava pogađaju učesnike, žiri takmičenja donosi odluku nakon izjašnjavanja predstavnika učesnika (kapitena) i rukovodstva takmičenja na zajedničkom sastanku, kada se konsultacije završavaju glasanjem i usvajanjem stava većine.

### **2.4.3. Glavni sudija**

#### **Član 26.**

Glavnog sudiju za državna i regionalna prvenstva i kup Crne Gore određuje - imenuje Sudijska komisija

Saveza.

Glavnog sudiju za klupska prvenstva imenuje klub organizator.

Glavnog sudiju za svjetska i evropska prvenstva i međunarodna kup takmičenja u organizaciji Saveza imenuje organizacioni odbor dotičnog takmičenja, nakon konsultacije sa Sudijskom komisijom Saveza.

Glavni sudija mora imati položen odgovarajući ispit za sudiju u sportskom ribolovu, odnosno zvanje i licencu za suđenje na tom rangu – stepenu takmičenja.

### **Član 27.**

Glavni sudija je odgovoran da se takmičenja uredno sporovode i rezultati objektivno vrednuju.

Glavni sudija prije početka takmičenja i ribolova:

- utvrđuje uz pomoć rukovodioca takmičenja da li su obezbjeđena sva materijalna sredstva (birotehnička, signalna, razglasna, propisani obrasci, barke, barkarioli, stolovi i vaga za mjerenje ulova, posude – vrećice za odlaganje ulova, table sa brojevima čamaca za ribolov iz barke, odnosno table sa oznakom sektora i takmičarskih mjesta za ribolov sa obale, plutače za označavanje zone ribolova i dr.) za nesmetano odvijanje takmičenja i zahtjeva da se nedostajuća pribave, a neispravna poprave ili zamjene;
- prisutvuje kapitenskom sastanku i žrebanju;
- provjerava da li je prostor za kontrolu, mjerenje, brojanje i vaganje ulova namjenski uređen i zaštićen od pristupa gledalaca, te traži da se uočeni nedostaci prije početka kontrole i mjerenja ulova otklone;
- organizuje kontrolu baraka i provjerava da li su opremljene opremom koju propisuju važeći zakoni i propisi, te njihovu podobnost za ribolov u vladajućim hidrometeorološkim uslovima;
- provjerava da li su svi takmičari dobili po vrsti i količini istovjetan mamac - njesku;
- za ribolov sa obale obilazi sektore i takmičarska mjesta i provjerava njihovo obilježavanje i podobnost za takmičenje;
- provjerava kako su upoznati sa svojim zadacima pomoćne sudije, voditelji čamaca, redari i posada za spasavanje;
- kod takmičenja iz barke prije isplovljenja, na mjestu okupljanja, obavještava takmičare i barkariole o vremenu početka i završetka takmičenja i krajnjem vremenu za predaju ulova.
- za ribolov iz barke daje odobrenje za isplovljenje prema zoni (rejonu) takmičenja;
- za ribolov sa obale daje odobrenje za ulazak takmičara u svoj sektor i svoje takmičarsko mjesto;
- daje znak za početak i završetak ribolova.

### **Član 28.**

U toku trajanja takmičenja glavni sudija obilazi zonu ribolova i interveniše kada lično uoči ili kada bude upozoren da se neki od takmičara, pomoćnih sudija ili voditelja čamaca, ne ponaša u duhu ovog Pravilnika i propizicija.

Odluke i mjere, proistekle iz nepoštovanja propisa i postupaka od strane takmičara, za koje se izriče mjera diskvalifikaci i udaljavanja sa takmičenja, glavni sudija preduzima odmah, odnosno prije zaključivanja liste plasmana.

Glavni sudija interveniše na licu mjesta i u cilju zaštite i sigurnosti učesnika takmičenja, te u slučaju loših ili pogoršanih vremenskih uslova, kao i drugih problema koji smanjuju jednake šanse za lov svakog takmičara, predlaže delegatu da se donese odluku o skraćanju vremena ribolova ili prekidu takmičenje.

Znak za završetak ribolova daje glavni sudija.

### **Član 29.**

Glavni sudija neposredno rukovodi kontrolom, mjerenjem, brojanjem i vaganjem ulova, te upisom podataka u obrasce za obračun bodova i određuje plasman pojedinaca i ekipa.

Glavni sudija sastavlja zapisnik o takmičenju, kojeg kompletira sa listama plasmana pojedinaca i ekipa, prigovorima učesnika, zaključcima i odlukama. Zapisnik sa priložima se predaje delegatu organizatora.

Obrazac za upis podataka mjerenja i vaganja ulova, obračun bodova i određivanje plasmana i obrazac

izvještaja propisuje Komisija za takmičenje.

#### **Član 30.**

Rezultate takmičenja u načelu objavljuje glavni sudija, koji ima pravo da isto prepusti nekom od članova rukovodstva takmičenja.

#### **Član 31.**

Za državna prvenstva na kojima učestvuje veći broj takmičara, odnosno kada se istovremeno organizuju državna prvenstva za više kategorija ( naprimer: seniori i juniori i sl., a nije predviđen pomoćni sudija u barci odnosno sektoru,) imenuje se pomoćnik glavnog sudije.

Pomoćnik glavnog sudije pomaže u radu glavnom sudiji i obavlja poslove i zadatke koje mu isti dodjeli. Pomoćnik glavnog sudije mora imati položen sudijski ispit.

### **2.4.4. Rukovodilac takmičenja**

#### **Član 32.**

Rukovodilac takmičenja, kojeg imenuje tehnički organizator, u toku priprema i samog takmičenja neposredno rukovodi svim organizacionim i tehničkim poslovima, koordinira rad pomoćnog osoblja i izvršava i druge zadatke koje dobije od delegata i glavnog sudije. Rukovodilac takmičenja je odgovoran za:

- izbor stručnog i podobnog pomoćnog tehničkog osoblja;
- obezbjeđenje plovnih i drugih materijalnih sredstava neophodnih za takmičenje;
- uređenje prostora za otvaranje – zatvaranje takmičenja, proglašenje rezultata, mjerenje i vaganje ulova i prostorija (sa opremom) za rad Rukovodstva takmičenja;
- označavanje zone ribolova na moru, odnosno sektora i takmičarskih mjesta za ribolov sa obale.

#### **Član 33.**

Rukovodilac takmičenja organizuje prihvata, smještaj i ishranu takmičara i drugih učesnika, isplatu putnih troškova, naplatu kotizacije, nabavku i distribuciju mamaca, te na zahtjev učesnika pomaže u organizaciji njihovog povratka sa takmičenja.

### **2.4.5. Pomoćno tehničko osoblje**

#### **2.4.5.1. Sekretar**

#### **Član 34.**

Za birotehničke i administrativne poslove, kod takmičenja višeg ranga (prvenstveno međunarodnih), imenuje se sekretar takmičenja.

Sekretar rukovodi birotehničkim i administrativnim poslovima i stručnim osobljem koje radi na ovim poslovima. U saradnji sa glavnim sudijom obezbjeđuje obrasce koji se vode na dotičnom takmičenju. Sekretar prisustvuje sjednicama rukovodstva takmičenja u svojstvu zapisničara, te organizuje da se donesene izmjene i dopune propozicija, odluke po žalbama i prigovorima, kao i druge odluke rukovodstva uredno obrade, potpišu od ovlašćenih lica i dostave nadležnim i zainteresovanim stranama.

#### **2.4.5.2. Ljekar**

#### **Član 35.**

Osnovna dužnost ljekara je da organizuje i pruža medicinsku pomoć za vrijeme takmičenja.

U toku verifikacije ili pred polazak na takmičenje, pregleda i ovjerava zdravstvenu dokumentaciju takmičara. Kod neuredne ili nepotpune dokumentacije ljekar vrši pregled takmičara na licu mjesta.

Ljekar je obavezan da takmičarima za koje, prije ili u toku takmičenja, neovisno o priloženoj zdravstvenoj



dokumentaciji, ocjeni da nijesu zdravstveno sposobne za takmičenje, odnosno da su pod uticajem alkohola ili droge, zabrani dalje učešće na takmičenju. Odluke ljekara u ovim slučajevima su konačne.

#### **Član 36.**

U toku takmičenja ljekar obilazi, brzim brodom - barkom ili kolima, učesnike takmičenja i po potrebi pruža neophodnu medicinsku pomoć oboljelim i povređenim.

#### **Član 37.**

Ocjene o zdravstvenoj sposobnosti takmičara, svojim aktivnostima i intervencijama, ljekar obrađuje u pismenom izvještaju, koji priključuje izvještaju glavnog sudije.

### **2.4.5.3. Pomoćne sudije**

#### **Član 38.**

Za takmičenjima najvišeg ranga (svjetskim i evropskim prvenstvima) za svaki brod/barku kod takmičenja iz broda, odnosno svaki sektor za takmičenja sa obale imenuju se pomoćne sudije.

Pomoćni sudija je dužan da:

#### **1. prije početka takmičenja:**

- deteljno prouči ovaj Pravilnik, a posebno djelove koji se odnose na disciplinu koja je na programu i pozicije takmičenja;
- upozna se sa vrstama ribe i dozvoljenim - minimalnim veličinama ribe;
- prisustvuje sastanku sa delegatom i glavnim sudijom, na kojem će još jednom biti upoznat sa svojim dužnostima, prije, za vrijeme i nakon završetka takmičenja.

#### **2. prije početka svakog takmičarskog dana:**

- kod takmičenja iz barke, sa voditeljem čamca - barkariolom provjeri da li je plovilo opremljeno propisnom opremom, da li je vidno istaknuta oznaka plovila i označena takmičarska mjesta;
- kod takmičenja sa obale, sa pomoćnim osobljem, izvrši obilježavanje sektora i takmičarskih mjesta;
- preuzme sudijske - takmičarske kartone za takmičare svog čamca odnosno sektora;
- prozove takmičare i registruje njihov ulazak u barku/brod – sektor, te provjeri da li takmičar nosi svoj broj (skidanje broja za vrijeme takmičenja nije dozvoljeno) i dozvoljava da u barci – sektor unese samo takmičarsku opremu koja je dozvoljena;
- nadgleda podjelu mamaca takmičarima;
- kod takmičenja iz barke izvrši žrijebanje takmičarskih mjesta;
- takmičare rasporedi na odgovarajuća takmičarska mjesta.

#### **3. u toku takmičenja posebno obavlja sledeće zadatke i vodi računa da:**

- takmičar ne počne loviti prije znaka za start – početak takmičenja i prije sidrenja barke;
- u toku takmičenja takmičar ne lovi nedozvoljenom opremom i mamcima, ne ometa drugog takmičara u ribolovu, ne zabacuje u područje drugog takmičara i na nepropisan način, ne konzumira alkohol ili neka druga opojna sredstva, ne napušta takmičarsko mjesto bez odobrenja, ne ribari na nedozvoljen način za tu disciplinu ribolova i ne radi druge radnje zabranjene ovim Pravilnikom;
- kod takmičenja iz barke, organizuje rotaciju takmičara – izmjenu takmičarskih mjesta po ranije dobijenoj šemi i satnici;
- **takmičari ne upotrebljavaju sredstva za otkrivanje jata riba i mobilne telefone;**
- zajedno sa takmičarem kontroliše da li primjerci ulovljene ribe zadovoljavaju propisanu minimalnu dužinu, te primjerke koji su manji (uz saglasnost takmičara) odmah vraća u more;

- kod takmičenja gdje se sve ulovljene ribe nakon mjerenja vraćaju u more kontroliše da li ulovljeni primerak ribe zadovoljava minimalnu dužinu, upisuje – registrure ulov u sudijski – obračunski karton dotičnog takmičara i ribu vraća u more;
- sankcioniše svaki prekršaj na način propisan ovim Pravilnikom;
- nakon znaka za prestanak takmičenja svaki takmičar odmah počne sa izvlačenjem najlona iz mora. Za oboljele, alkoholizovane ili drogirane takmičare, pomoćni sudija traži pomoć i intervenciju ljekara

#### 4. nakon završetka takmičenja:

- još jednom mjeri dužine riba (ako je potrebno) i ribe propisane dužine ubacuje u mrežicu zajedno sa takmičarskim brojem, mrežicu propisno vezuje, upisuje u sudijski karton dotičnog takmičara broj riba i isti potpisuje zajedno sa takmičarem.
- ako takmičar smatra da neka riba ima propisanu dužinu i pored upozorenja pomoćnog sudije da nema, istu stavlja u posebnu kesu, a ovo upisuje u sudijski karton u rublici „primjedbe“. Konačnu odluku o statusu ovakvih riba donosi glavni sudija;
- sve mrežice sa ulovom predaje na za to ranije određeno mjesto, radi vaganja, pri čemu posebno vodi računa da mrežice ostanu vezane, a popunjene i potpisane sudijske kartone predaje glavnom sudiji.

### Član 39.

Pomoćne sudije moraju biti upoznati sa propozicijama takmičenja i osposobljene za kvalitetno obavljanje povjerenih im poslova. Poželjno je da pomoćne sudije imaju položen ispit za sudije u sportskom ribolovu.

Pomoćne sudije imenuje tehnički organizator.

Za vrijeme takmičenja pomoćni sudija ne smije loviti ribu, niti davati uputstva i savjete takmičarima kako da love.

#### 2.4.5.4. Voditelj čamca - barkariol

### Član 40.

Voditelj čamca – barkariol ( u daljem tekstu: barkariol) može biti samo osoba koja posjeduje uvjerenje o položenom stručni ispit za zvanje „voditelj čamca“, koju za vrijeme takmičenja nosi sa sobom.

Barkariol je obavezan da se upozna sa odredbama ovog Pravilnika i propozicijama u dijelu koji se odnosi na istog, te da:

- posjeduje odgovarajuću dokumentaciju o registraciji barke;
- barku obezbjedi sa opremom propisanom važećim zakonima i uredbama i to: dva sidra ( jedno tipa „mačak“), sidrenim konopom dužine 100 met., ispravnim unutrašnji ili vanbrodski motor sa dovoljno goriva, zalihama pitke vode, signalnom zastavicom, ručnom lampom, nožem, kutijom prve pomoći, sakom, kantom za vodu i drugim.
- nakon žrijebanja na barci istakne oznaku (takmičarski broj) barke i izvrši obilježavanje takmičarskih mjesta (prema dostavljenoj šemi);
- u zakazano vrijeme barku dovede na mjesto ukrcavanja takmičara i preuzme za takmičare koji se takmiče u toj barci: mamac - njesku, lanč pakete - marendu i kese – mrežice (sa takmičarskim brojem) za odlaganje ulova;
- pomaže takmičarima pri unošenju opreme i ukrcavanju;
- isplovi na znak glavnog sudije i barku vodi na poziciju za lov koju odrede takmičari;
- vodi računa da je odabrana pozicija unutar ograničene ribolovne zone - rejona;
- ne uključuje brodske uređaje za otkrivanje jata riba.

Odgovoran je za sigurnost plovila i takmičara.

Barkariol je obavezan da upozna takmičare sa lovnim pozicijama, koje bi mogle da obezbjede bolji ulov.

### Član 41.

Barkariol može obavljati i funkciju pomoćnog sudije, kada preuzima i sve zadatke i obaveze kako voditelja čamca, tako i pomoćnog sudije.

#### **2.4.5.5. Ostalo osoblje**

##### **Član 42.**

Rukovodstvu takmičenja angažuje, po potrebi, i druga stručna lica za pojedine tehničke poslove: mjerioca ulova, ekipu za spašavanje, redare, vozače i dr. Svi oni rade po zahtjevima i uputstvima rukovodstva takmičenja, kojima su podređeni.

#### **2.5. Učesnici u takmičenju**

##### **2.5.1. Savez**

##### **Član 43.**

Savezi je obavezan da organizuju i sprovode takmičenja u kalendarom utvrđenim rokovima i po odredbama ovog Pravilnika.

Povjerena mu svjetska i evropska prvenstva, kao i druga zvanična takmičenja iz programa FIPS-M, Savez je dužan organizovati i sprovesti po važećim FIPS-M pravilnicima za dotičnu disciplinu.

##### **Član 44.**

Savez vode evidenciju – registar takmičara koji izraze spremnost i koje je klub prijavio - licencirao za učešće na takmičenjima u tekućoj kalendarskoj godini, evidenciju takmičara koji su se kvalifikovali za naredna takmičenja, odnosno takmičenja višeg ranga, kao i registar reprezentativaca.

Registar vodi Komisija za takmičenje Saveza na način propisan Pravilnikom o registraciji i licenciranju takmičara.

##### **Član 45.**

Komisija za takmičenje vodi jedinstvenu evidenciju svih takmičenja održanih u organizaciji Saveza. Komisija na kraju svake godine sastavlja izvještaj o održanim takmičenjima, sa rezultatima takmičenja, učenim propustima, značajnijim primjedbama učesnika, pohvalama i predlozima, izrečenim mjerama i dr. i isti dostavlja Upravno odboru Saveza na razmatranje.

Rezultati sa državnih prvenstava, kupa Crne Gore i međunarodnih takmičenja u organizaciji Saveza objavljuju se na internet stranici Saveza.

##### **2.5.2. Klub**

##### **Član 46.**

Klub vodi evidenciju svojih članova koji izraze želju i spremnost da treniraju i učestvuju na takmičenjima u sportskom ribolovu na moru, posebno za svaku starosnu kategoriju i takmičarsku disciplinu.

Od svakog prijavljenog kandidata klub zahtjeva da obezbjedi dokaz (potvrdu – ljekarsko uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje sportskim ribolovom.

##### **Član 47.**

Klub je obavezan da prije početka takmičarske sezone izvrši licenciranje - dostavi Savezu spisak takmičara na način i u roku propisanim Pravilnikom o registraciji i licenciranju takmičara.

##### **Član 48.**

Klub sa svakim sportistom - takmičarom zaključuje ugovor kojem se regulišu međusobna prava i obaveze.

Klub je obavezan da svakog takmičara osigura od posledica nesretnog slučaja za vrijeme treninga i učešća na takmičenju, ako ugovorom između takmičara i kluba nije drugačije određeno.

##### **Član 49.**

Svakom takmičaru, koji je stekao uslov (plasirao se) za učešće na takmičenju višeg ranga, klub je obavezan da mu omogući ostvarenje stečenog prava. Kada su u pitanju reprezentativni nastupi, učešće svojih članova klub

rješava dogovorno sa selektorom - trenerom.

Klub je u obavezi da svoje takmičare prijavi za učešće na takmičenju u propozicijama predviđenom roku.

### 2.5.3. Takmičar

#### Član 50.

Pravo učešća na zvaničnim takmičenjima ima svaki član Saveza, koji ispunjava uslove propisane ovim Pravilnikom i propozicijama dotičnog takmičenja.

Svaki takmičar koji je od strane kluba prijavljen za učešće na takmičenju mora ispunjavati ove uslove:

- da posjeduje dozvolu za sportsko-rekreativni ribolov i člansku kartu kluba za tekuću godinu;
- da je izrazio želju da u kalendarskoj godini učestvuje na takmičenjima i sa klubom potpisao ugovor;
- da je zdravstveno i kondiciono sposoban da podnese napor takmičenja na kojem će učestvovati, što dokazuje odgovarajućim ljekarskim uvjerenjem za nastupe na takmičenjima u sportskom ribolovu u tekućoj takmičarskoj sezoni;
- da ima polisu osiguranja od posledica povreda i drugih nesreća u toku takmičenja, lično ili kolektivno preko kluba;
- da posjeduje propisan pribor za ribolov i sportsku odjeću - dres;
- da je od strane kluba licenciran za nastup na takmičenjima u dotičnoj disciplini sportskog ribolova udičarenjem;
- da je ispunio uslove predviđene propozicijama za takmičenje.

#### Član 51.

Kada nema polisu osiguranja od posledica nesretnog slučaja za vrijeme učešća na takmičenju, a istu nije u obavezi da obezbjedi organizatora, takmičar je dužan prije početka takmičenja potpisati izjavu o ličnoj sposobnosti - odgovornosti za učešće u kojoj potvrđuje da nastupa na vlastitu odgovornost - rizik i da lično snosi odgovornost za eventualnu nesreću - štetu do koje bi moglo doći tokom takmičenja.

Odgovornost za nastup takmičara, koji do dana održavanja takmičenja nije navršio 18 godina života, u ovom slučaju, preuzima jedan od roditelja / staratelja svojim potpisom na listu – obrascu izjave o ličnoj sposobnosti - odgovornosti za učešće na takmičenju.

Savez je dužan da zaključi ugovor o osiguranju za sve reprezentativce Crne Gore.

#### Član 52.

U odnosu na pol, starost i fizičke mogućnosti takmičari se razvrstavaju u sledeće takmičarske kategorije:

- mlađi juniori/juniorke U16– takmičari koji u tekućoj godini navršavaju 16 godina i mlađi;
- stariji juniori/juniorke U 21 i to:
  - a) za takmičenja sa obale - takmičari od godine u kojoj navršavaju 17 godina do zaključno sa godinom u kojoj navršavaju 21 godinu života
  - b) za takmičenja iz barke - takmičari od godine u kojoj navršavaju 16 godina do zaključno sa godinom u kojoj navršavaju 21 godinu života;
- seniori /seniorke - takmičari koji su navršili 18 godina života;
- veterani – takmičari koji su napunili najmanje 55 godina u godini takmičenja;
- invalidi - takmičari sa tjelesnim oštećenjima.

Na službenim - zvaničnim pojedinačnim i ekipnim takmičenjima dozvoljen je mješoviti sastav takmičara, kako po starosti tako i po polu i to na:

- seniorskim takmičenjima mogu nastupati i seniorke i juniori/ke sa navršenih 15 godina života;
- takmičenjima sa obale za starije juniore/ke mogu nastupati i mlađi juniori /ke;
- takmičenjima iz barke za starije juniore/ke mogu nastupati i mlađi juniori/ke sa navršenih 15 godina života;
- takmičenjima za mlađe juniore mogu nastupati i juniorke, koje zadovoljavaju starosnu strukturu.

Na takmičenjima u sportskom ribolovu na moru, iz bezbjedonosnih razloga, mogu učestvovati samo sportisti stariji od 11 godina kod takmičenja sa obale, odnosno stariji od 15 godina na takmičenjima iz barke.

#### **Član 53.**

Takmičar koji je prijavljen za nastup na određenom takmičenju dužan je nastupiti, osim ako je spriječen zbog lične bolesti, bolesti ili smrtnog slučaja u porodici ili više sile.

Izuzetno takmičar iz kategorije U16 i U21, kao i senior koji pohađa visokoškolsku ustanovu može propustiti takmičenje za koje je prijavljen i zbog obaveza u školi odnosno fakultetu.

Umjesto takmičara koji je opravdano spriječen da nastupi, Klub ima pravo prijaviti drugog takmičara koji ispunjava propozicijama propisane uslove. Zamjena se mora prijaviti prije verifikacije.

Svaki klub je obaveza tehničkom organizatoru uplatiti propisanu kotizaciju za sve takmičare navedene u prijavi, bez obzira dali isti učestvuju na takmičenju ili ne.

#### **Član 54.**

Takmičar je obavezan da prije dolaska na takmičenje prouči ovaj Pravilnik i propozicije takmičenja.

Od polaska na takmičenje, takmičar postupa po uputstvima kapitena (vođe puta), a u toku takmičenja po zahtjevima i uputstvima rukovodstva takmičenja, koje dobija neposredno ili preko kapitena.

Takmičar je dužan da se na takmičenjima pridržava svih sportskih pravila i akata Saveza i svojim ponašanjem i zalaganjem dostojno predstavlja klub za koji nastupa, a na međunarodnim takmičenjima klub, Savez i državu Crnu Goru.

Takmičaru je zabranjena upotreba nedozvoljenih stimulativnih sredstava (doping) i primjena postupaka koji su nedozvoljeni prema pravilima Svjetske antidoping agencije (WADA).

#### **Član 55.**

Na službenim takmičenjima u jednoj kalendarskoj godini takmičar može nastupati samo za jedan klub (matični klub) i to za onaj za koji mu je za tu godinu izdata članska karta i dozvola za sportsko-rekreativni ribolov i izvršio njegovo licenciranje, a na prigodnim takmičenjima, može nastupati i za drugi klub uz odobrenje matičnog kluba.

#### **Član 56.**

Prelazni rok za takmičare u sportskom ribolovu na moru traje od 01. januara do 15. februara svake godine.

Takmičar je dužan da prije prelaska o tome pismeno obavjestiti svoj dotadašnji klub.

Dotadašnji matični klub može osporiti pravo prelaska takmičara u drugi klub samo u slučaju neizmirenih obaveza prema klubu (naprimjer: nije izvršio povraćaj opreme i sredstava koja su vlasništvo kluba i sl.), o čemu obavještava Komisiju za takmičenje Saveza. Dotadašnji matični klub je takođe obavezan da Komisiju za takmičenje obavjesti i u slučaju da je dotičnom takmičaru izrečena vaspitna – kaznena mjera vremenske zabrane učešća na takmičenjima koja još traje.

Takmičar za prelazak iz jednog u drugi klub ne može tražiti novčanu niti bilo kakvu drugu nadoknadu, ni primati poklone koji predstavljaju materijalnu korist.

### **2.5.4. Kapiten ekipe**

#### **Član 57.**

Kapitena ekipe imenuje organizacija (klub, Savez) koja upućuje takmičare na takmičenje. Ime kapitena ekipe mora biti upisano u prijavi za takmičenje i samo prijavljeno lice može u tom svojstvu učestvovati na takmičenju.

#### **Član 58.**

Kapiten ekipe je odgovoran za ekipu, za njeno blagovremeno prijavljivanje za takmičenje, te ponašanje članova ekipe prije i u toku takmičenja.

Osnovne dužnosti kapitena ekipe su da:

- predstavlja svoju ekipu na kapitenskom sastanku;
- prisustvuju verifikaciji i žrijebanju;
- uplati propisanu kotizaciju (startninu) za svoje takmičare, ako ista nije ranije uplaćena;

- upozna svoje takmičare sa odabranom zonom – sektorom na kojem će se održati takmičenje i odlukama donesenim na kapitenskom sastanku;
  - kod takmičenja iz barke obilazi područje ribolova sa zvaničnim sudijskim brodom;
  - kod ribolova sa obale obilazi i kontaktira sa svojim takmičarem, ali samo pod nadzorom sudije;
  - kod ribolova sa obale od sudije traži podatke o ulovu drugih takmičara u sektoru;
  - prisustvuje brojanju, mjerenju i vaganju ulova takmičara;
- Kapiten ekipe je jedini ovlašćen da u ime takmičara i ekipe ulaže prigovore i žalbe žiriju takmičenja i to na način propisan ovim Pravilnikom.

### Član 59.

Po povratku sa takmičenja, kapiten ekipe podnosi izvještaj organizaciji koja ga je uputila na takmičenje u kojem posebno iznosi ponašanje i zalaganje takmičara u toku takmičenja, postignute rezultate, intervencije koje je preduzima, posebna zapažanja, te daje eventualne sugestije i predloge.

## 3. Klasifikacija i discipline takmičenja u sportskom ribolovu udičarenjem

### 3.1. Klasifikacija takmičenja

#### Član 60.

- A. Prema **namjeni** takmičenja mogu biti:
1. Zvanična - službena i to: prvenstvena i kup takmičenja i izborna takmičenja za sastav reprezentacija
  2. Prigodna
- B. Prema **načinu ribolova i vrsti ribolovnog pribora (disciplinama)** takmičenja u **sportskom ribolovu na moru udičarenjem** su:
1. Ribolov iz usidrene barke – broda i to:
    - štapom sa mašinicom
    - tunjom (karolom) iz ruke
  2. Ribolov štapom sa obale i to:
    - sa pješćane obale
    - sa uređene (izgrađene) obale
    - sa neuređene (neizgrađene) obale
    - sa plovkom
  3. Ribolov iz barke u pokretu i to:
    - \* ribolov barkom u pokretu sa vještačkom mamcem (varalicom)
    - \* ribolov sa broda/barke koji pluta
- C. Prema **starosnoj kategoriji** zvanična takmičenja mogu biti:
1. Juniorska U16
  2. Juniorska U21
  3. Seniorska
  4. Veterana
- D. Prema **rangu – stepenu** zvanična takmičenja su:
1. Klupska (I stepen)
  2. Opštinska (II stepen)
  3. Međuopštinska ili regionalna (III stepen)
  4. Državna (IV stepen)
  5. Evropska (V stepen)
  6. Svjetska (VI stepen)

### 3.1.1. Zvanična – službena takmičenja

#### Član 61.

Sistem zvaničnih - službenih takmičenja na nivou Crne Gore utvrđuje Skupština Saveza svojom odlukom. Odlukom o sistemi takmičenja utvrđuje se koja će se sve regionalna i država prvenstva i kup takmičenja održati u jednoj takmičarskoj sezoni, kao i broj učesnika i pravo učešća na ovim takmičenjima, ako to ovim Pravilnikom nije određeno.

Izmjene sistema takmičenja mogu se primjenjivati najranije po isteku jedne takmičarske sezone od utvrđivanja tih izmjena.

Cjelokupni ciklus zvaničnih takmičenja od I. do VI. stepena odvija se u jednoj kalendarskoj godini – takmičarskoj sezoni prema jedinstvenom godišnjem kalendaru takmičenja.

#### 3.1.1.1. Pojedinačna prvenstva

#### Član 62.

Klupska prvenstva održavaju se u terminima koji ne ometaju održavanje takmičenja višeg ranga.

Klub koji nije održao svoje prvenstvo u poslednjih 12 mjeseci, nema pravo da uputi svoje takmičare na takmičenja višeg ranga.

Pravo učešća na klupskom prvenstvu imaju svi članovi kluba.

Klub je obavezan da izvještaj o održanom klupskom prvenstvu dostavi Komisiji za takmičenje u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja prvenstva.

#### Član 63.

Pravo nastupa na takmičenjima višeg ranga stiču najbolje plasirani takmičari na nižem rangu takmičenja.

Kriterijume za učešće i broj učesnika na takmičenjima II stepena (opštinska prvenstva) propisuje organizator.

Pravo nastupa na regionalnom prvenstvu, koja su istovremeno i kvalifikaciona za nastup na državnim prvenstvima, imaju po 4 (četiri) takmičara iz svakog kluba, koja na osnovu plasmana na prošlogodišnjem državnom prvenstvu nijesu stekla pravo direktnog nastupa na državnom prvenstvu u tekućoj godini.

#### Član 64.

Pravo učešća na pojedinačnim državnim prvenstvu u **kategoriji seniora** imaju:

- 8 (osam) prvoplasiranih takmičara sa državnog prvenstva u dotičnoj disciplini u predhodnoj godini i
- 22 (dvadesetdva) takmičara koji su to pravo stekli plasmanom na regionalnim prvenstvima, odnosno po 2 (dva) takmičara iz svakog kluba, ako regionalno prvenstvo u toj disciplini nije održano.

Pravo učešća na pojedinačnim državnim prvenstvima u **kategoriji juniore U21** imaju:

- 5 (pet) najboje plasiranih takmičara sa državnog prvenstva u dotičnoj disciplini u predhodnoj godini koji ispunjavaju starosnu granicu i
- 3 (tri) takmičara iz svakog kluba

Pravo učešća na pojedinačnim državnim prvenstvima u kategoriji juniora U16, seniorke i veterana imaju po 5 (pet) takmičara iz svakog kluba

Pojedinačna državna prvenstva može biti održana u jednom ili više dana (krugova), što se definiše odlukom o sistemom takmičenja.

Pojedinačna državno prvenstvo za seniore će se verifikovati kao važeća ako na istom učestvuje najmanje 16 (šesnaest) takmičara, za juniore najmanje 8 (osam), a seniorke i veterane najmanje 6 (šest) takmičara.

#### 3.1.1.2. Ekipna prvenstva

#### Član 65.

Ekipna prvenstva, kao posebna takmičenja, se po pravilu održavaju na opštinskom i državnom nivou.

Discipline i kategorije u kojima će se održati ekipno prvenstva Crne Gore određuje Skupština Saveza odlukom o sistemu takmičenja.

Na ekipnim prvenstvima Crne Gore pravo učešća ima svaki klub učlanjen u Savez sa po jednom ekipom. Izuzetak su klub iz kojeg je prošlogodišnji ekipni pobjednik u dotičnoj disciplini i klub domaćin, koji imaju pravo učešća sa po dvije ekipe.

Ekipe na ekipnim državnim prvenstvima broje 3 (tri) člana.

Ekipno državno prvenstvo za seniore će se verifikovati kao važeće ako na istom učestvuje najmanje 8 (osam) ekipa, a za juniore najmanje 4 (četiri) ekipe.

Discipline i broj ekipa koji imaju pravo učešća na opštinskom ekipnom prvenstvu određuje organizator.

### **3.1.1.3. Kup Crne Gore**

#### **Član 66.**

Kup Crne Gore u sportskom ribolovu organizuje se u disciplini tunjom iz čamca.

Na kupu Crne Gore u sportskom ribolovu pravo učešća ima svaki klub učlanjen u Savez sa po jednom ekipom. Izuzetak su klub iz kojeg je prošlogodišnji pobjednik i klub domaćin, koji imaju pravo učešća sa po dvije ekipe.

Ekipa broji tri člana od kojih su dva seniora i jedan junior U21. Svi članovi ekipe takmiče se iz jednog čamca.

Kup Crne Gore će se verifikovati kao važeće ako na istom učestvuje najmanje 6 (šest) ekipa.

### **3.1.1.4. Izorno takmičenje**

#### **Član 67.**

Konačni sastava državne reprezentacije za nastup na međunarodnim takmičenjima za svaku disciplinu i kategoriju određuje se nakon izbornih takmičenja.

Izborna takmičenja organizuju se na način propisan Pravilnikom o izboru državne reprezentacije.

### **3.1.2. Prigodna takmičenja**

#### **Član 68.**

Prigodna (nezvanična) takmičenja mogu biti prvenstvena ili kup takmičenja, takmičenja za trofej i slično, a organizuju se u okviru proslave određenog jubileja, turističko-sportskih manifestacija, humanitarnih akcija i sličnim prilikama.

Prigodna takmičenja se održavaju se van rokova predviđenim za održavanje zvaničnih - službenih takmičenja i ne smiju se održati na štetu zvaničnih takmičenja.

Organizatori prigodnih takmičenja mogu biti klubovi ili Savez. Za svako prigodno takmičenje organizator donosi propozicije.

Svi zainteresovani klubovi koji planiraju organizovati prigodno takmičenje na kojem je planirano i učešće takmičara – ekipa iz inostranstva dužni su pismeno tražiti saglasnost Saveza za organizaciju

Uz pismeni zahtjev klubovi su obavezni priložiti propozicije takmičenja, koje moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom.

## **3. 2. Takmičarske discipline**

### **3.2.1. Ribolov iz usidrenog barke**

#### **Član 69.**

Minimalna dužina barke za takmičenje je 4,90 metara i u istoj se mogu takmičiti najviše 3 (tri) takmičara. U većim barkama - brodovima broj takmičara može biti i veći, pod uslovom da svi imaju približno jednake uslove za ribolov i da je rastojanje između takmičara minimum 1,5 metar. Sve barke / brodovi moraju posjedovati ispravan unutrašnji ili vanbrodski motor.

Barke moraju posjedovati zakonom propisanu opremu i plovidbenu knjižicu.

Na svakoj barci mora biti jasno istaknuta tabla sa takmičarskim brojem - oznakom.



### Član 70.

Barke sa takmičarima u toku ribolova ne smiju se privezivati za ranije postavljene bove i sidrišta, kao ni uz obalu.

Takmičari ne smiju izlaziti na obalu.

Uz barku na ribolovnom mjestu može pristati samo matični - sudijski brod, spasilački i sanitarni brod na odgovarajući poziv ili ako sudija uoči određenu nepravilnost.

### Član 71.

Na svim takmičenjima iz barke primjerci ribe manji od 15 cm ne priznaju se kao važeći.

Izuzetak od stava 1. ovog člana čine zaštićene vrste čija dužina ne smije biti ispod minimalne dužine propisane pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti riba i riblje mladi. Organizator je obavezan u propozicijama navesti vrstu i minimalnu veličinu ovih riba.

Kod svih takmičenja iz usidrenog barke ne boduju se sve vrste plave ribe (škobar, lokarda, palamida, iglica – iglun i dr.) i .

### Član 72.

Za sve discipline **ribolova iz usidrene barke** važe sledeća jedinstvena pravila:

1. Prije početka takmičenja svaki takmičar se mora upoznati sa minimalnom veličinom i vrstama riba u takmičarskom području u vrijeme trajanja takmičenja.
2. Takmičar ne može početi ribolov prije startnog signala, odnosno nastaviti ribolov poslije signala za završetak – kraj takmičenja. Takmičar ne može otpočeti – nastaviti ribolov ni dok je barka u pokretu, odnosno prije sidrenja. Takmičar koji ne poštuje navedeno biće **diskvalifikovan**.
3. Maestra (glavni konac – najlon) može biti napravljena od jednostrukog ili višestrukog konca. Izbor materijala konca (najlona) je po slobodnom izboru takmičara.
4. Minimalni vanjski prečnik (otvor) luka udice mora biti 5 mm.
5. Takmičar ima pravo koristiti olovo bilo kojeg oblika i veličine, stim da minimalna težina mora biti 30 gr., ako organizator propozicijama nije drugačije propisao.  
Takmičar u blizini sidra trebalo bi da koristi teža olova, kako ne bi ometao druge takmičare koji ribaju nizvodno. Težinu olova treba odrediti na moru na osnovu vremenskih uslova. Takmičari koji su smještenina krmu mogu koristiti olova manje težine, ali ne manja od 30 gr.  
Olovo mora dodirnuti dno. Ribolov u srednjim slojevima mora nije dozvoljen i povlači **diskvalifikaciju**.
6. Upotreba ribarske opreme osim one koja je propisana ovim Pravilnikom, odnosno Pravilnikom FIPS-M, uz ograničenja koja je propisao organizator, povlači **diskvalifikaciju**.
7. Na udicama mogu biti samo prirodni mamci (njeska) koju je obezbjedio organizator. Dozvoljena je upotreba elastičnog konca za pričvršćenje mamca na udicu.  
Takmičar mora lično stavljati mamac na udicu.
8. Za vrijeme takmičenja riba koja je male veličine (a ne spada u zaštićene vrste) ulovljena od strane takmičara može se koristiti kao dodatni mamac. Preostali djelovi ove ribe se ne vagaju.
9. Upotreba mirišljavih mamaca nije dozvoljena. Sudija u slučaju sumnje, ima pravo da uzme primjerak sumnjivog mamca i takmičaru da drugi mamac za zamjenu, u bilo kom trenutku takmičenja, da bi se izvršila analiza mamca na koji se sumnja.
10. Zabranjeno je abrumavanje (torenje). Upotreba bilo kakvog mamca van onoga koji je obezbjedio organizator i mirišljavog mamca, kao i abrumavanje povlači **diskvalifikaciju**.
11. Nije dozvoljena upotreba plovka. Upotreba plovka povlači **diskvalifikaciju**.
- 12.-Takmičar smije stajati samo na svom takmičarskom mjestu, tako da ne ometa i ugrožava druge takmičara.  
Takmičar koji ranije spakovao pribor i napustio takmičarsko mjesto bez dozvole sudije biće **diskvalifikovan**.
13. Oprema za ribolov i izvlačenje mora se upotrebljavati tako da ne ometa i ugrožava druge takmičare.
14. Na državnim i takmičenjima nižeg ranga barke sa takmičarima mogu mjenjati svoju poziciju u okviru ribolovne zone najviše 3 (tri) puta. Promjena pozicije (izvlačenje sidra, odlazak na novoizabranu poziciju i sidrenje) mora se izvršiti u vremenu od 10 minuta. Barke mjenjaju poziciju na usaglašeni predlog većine

- takmičara. U slučaju nerješenog stava takmičara barka ne mjenja poziciju. Vrijeme potrebno za promjenu ne može se nadoknaditi.
- Izuzetno u slučaju loših vremenskih uslova, a radi sigurnosti barkariol je ovlašćen da mjenja položaj barke.
15. Na državni i takmičenjima nižeg ranga svaki takmičar tokom trajanja ribolova mjenja svoju poziciju u barci 2 (dva) puta ( 3 razne pozicije), osim ako su u barci dva takmičara kada se vrši samo jedna promjena na polovini vremena predviđenog za takmičenje. Plan promjena dat je u prilogu Pravilnika. Vrijeme promjene, za koje je zabranjen ribolov traje 5 minuta.
  16. Na svjetskim i evropskim prvenstvima i međunarodnim takmičenjima u organizaciji Saveza promjene (broj i vrijeme promjene) se vrši na način propisan Pravilnikom o takmičenju u ribolovu iz broda FIPS-M.
  17. Mamac mora biti bačen u morsku zonu ispred takmičara. Bacanje ukoso koje ometa drugog takmičara je zabranjeno.
  18. Na regionalnim i državnim prvenstvima poželjno je da oprema svakog takmičara sadržati propisan lenjir za mjerenje dužine ulova i klješta za vađenje udica.
  19. Kod takmičenje gdje se u barci nalazi pomoćni sudija u slučaju sumnje jedino validan lenjir je lenjir pomoćnog sudije, a za donošenje konačne odluke lenjir glavnog sudije. Ribe za koje i pored odluke pomoćnog sudije da su ispod propisane veličine takmičar insistira da se predaju na mjerenje, pomoćni sudija odlaže u posebnu kesu koju vezuje za mrežu sa ulovom i u sudijski karton upisuje da je takmičar insistirao da se riba preda.  
Ako u barci nema pomoćnog sudije takmičari sami mjere ribu i snose posledice, ako na mjerenju predaju ribu ispod minimalno propisane veličine – dužine.
  20. Ribe ispod minimalne veličine moraju se vratiti u more.
  21. Takmičar koji na mjerenje donese ribu ispod minimalne veličine ili ribu čiji ulov nije dozvoljen biće sankcionisan po ovom Pravilniku.
  22. Takmičar koji na mjerenju donese ribu koju lično nije uhvatio biće **diskvalifikovan**.
  23. Ako je riba uhvaćena za tijelo, a ne za usta, takoođe će biti prihvaćena.
  24. Ukoliko je riba uhvaćena za usta od strane jednog takmičara, a istovremeno ista riba zakačena udicom drugog takmičara, onaj takmičar čija je udica u ustima ribe računa je za svoj plasman.  
Ako je riba uhvaćena za usta sa udicom dva takmičara neće se računati - vrednovati.
  25. Namjernio „kačenje ili otimanje“ povlači **diskvalifikaciju**.
  26. Takmičar sa ulovljenom ribom ima prioritet. Ostali takmičari moraju osloboditi pravac izvlačenja i ne smiju smetati takmičaru koji izvlači ribu. Ako dva takmičara istovremeno uhvate ribu moraju se dogovoriti o pravcu izvlačenja.
  27. Zabranjen je lov pendulanjem. Riba uhvaćena na takav način neće biti priznata.
  28. Za vrijeme trajanja lova takmičar ne može koristiti mobilni telefon i druge primopredajne uređaje, kao ni uređaje - sredstva za otkrivanje riba.  
Izuzetno u slučaju bolesti i sličnih situacija takmičar može pozvati kapitena.
  29. Na kraju takmičenja, takmičar mora odmah izvaditi konac (najlon) iz mora.  
Riba uhvaćena prilikom izvlačenja nakon završetka takmičenja se vrednuje. Isto važi i kod promjene pozicije barke.
  30. Sva riba jednog takmičara stavlja se u jednu vrećicu za ulov u kojoj se stavlja i takmičarski broj. Vrećica mora biti propisno osigurana kako bi se u transportu izbjeglo njeno otvaranje.  
Velike ribe koje zbog veličine ne mogu da stanu u vrećicu posebno se obilježavaju. Oznaka mora biti učvršćena na dijelu ribe prije repne peraje. Oznaka mora da sadrži broj - oznaku plovila, ime i broj takmičara.
  31. Na takmičenjima na kojima u barci ima pomoćni sudija sa sudijskim kartonima takmičar mora svojim potpisom da ovjeri rezultate na dva istovjetna sudijska - takmičarska kartona. U slučaju primjedbi, iste moraju biti upisane u karton, koji mora biti predat delegatu. Protest mora sadržati razloge neslaganja, kao i vrijeme, datum i potpis takmičara. Kod rješavanja protesta jedino je mjerodavan karton organizatora.  
Za takmičenja kod kojih se vrednovanje ulova vrši prema vrstama ribe i riba odmah nakon kontrole i upisa u sudijski karton vraća u more ne važe tačke 19, 21. i 30. ovog člana.

### Član 73.

Kod ribolova **štapom iz usidrene barke**, pored pravila navedenih u članu 72. ovog Pravilnika, obavezno se primjenjuju i sledeća pravila:

1. Obavezan je ribolov štapom i mašinicom.
2. Maksimalna dužina štapa je 5 (pet) metara. Štap mora imati najmanje 3 (tri) prstena na prutu i 1 (jedan) prsten na vrhu.
3. Izbor pramula je proizvoljan. Na pramulama na kojima je udica dozvoljeno je korišćenje svjetleće kašike, plutajuće ili neplutajuće perlice (maksimalne veličine 15 mm), obojene peruške, fluorescentnih djelova i slično. Atraktivni materijali, kao tirolsko drveće i slični će se dozvoliti samo ako su navedeni materijali dostupni svim takmičarima u barci.  
Najlon sa udicama je dio sistema udica. Dužina osnovnog najlona predveza ne može biti duža od dužine štapa. Osnovni najlon za predvez (maestra) ne može biti napravljena od metalne žice.
4. Na predvezu su dopuštene najviše tri jednokrake udice ili jedna jedokraka i jedna dvokraka udica ili samo jedna trokraka udica.
5. Takmičar ima slobodan izbor mašinicice. Za lov – izvlačenje maestre se ne smije koristiti drugi izvor energije osim snage mišića i elastičnost štapa. Lov „na ruku“ povlači **diskvalifikaciju**.
6. Za vrijeme dok lovi (mamac spušten u more) takmičar ne smije ispuštati štap iz ruke, radi obavljanja drugih radnji. Odlaganje ili spuštanje štapa na ivici palube nije dozvoljeno ni kod vađenja ribe. Tako uhvaćena riba nije validna.
7. Ako težina olova prelazi 500 gr. moguće je spustiti štap na palubu, ali kada izvlači ribu štap ne smije odlagati odnosno stavljati na stranicu barke.
8. Takmičar može u rezervi imati više štapova na čijoj maestri je prikačen vrtuljak (đogulin). Rezervni štapovi moraju biti u sklopljenom stanju i ne smiju smetati drugim takmičarima.
9. Broj rezervnih pramula je neograničen. Takmičar može imati pored sebe rezervnu pramulu bez mamca.
10. Rastojanje između baraka mora biti minimum 50 metara.
11. Pri bacanju mamca u more dozvoljeno je samo zabacivanje podizanjem štapa do visine glave i podbacivanje. Zabranjeno je bacanje njihanjem u stranu, koje može ometati drugog takmičara, kao i vitlanje štapom (zabacivanje) iznad glave.
12. Kod prihvata ribe sakom takmičaru mogu pomagati barkariol, pomoćni sudija ili drugi takmičari.

### Član 74.

Kod ribolova **tunjom (karolom) iz usidrenog barke**, pored pravila navedenih u čl. 72. ovog Pravilnika, obavezna je primjena i sledećih pravila:

1. Obavezan je ribolov tunjom (karolom) iz ruke.
2. Rastojanje između baraka u toku ribolova mora biti minimum 20 metara.
3. Na predvezu se mogu nalaziti najviše tri jednokrake udice.
4. Izbor najlona na predvezu je proizvoljan, ali ne smije imati metalne djelove i može imati maksimalnu dužinu od 1,5 metara.
5. Ribolov se obavlja na morskome dnu.
6. Za vrijeme dok lovi (mamac spušten u more) takmičar ne smije ispuštati maestru iz ruke. Ispuštanje maestre iz ruke nije dozvoljeno ni kod vađenja ribe. Tako uhvaćena riba nije validna.
7. Za lov ribe ne smije se koristiti drugi izvor energije osim snage mišića.
8. Maestra (najlon) može da klizi preko strane barke samo kad se diže riba iz mora.
9. Kod vađenja maestre iz mora takmičar mora istu odlagati u prostoru svog takmičarskog mjesta.
10. Upotreba saka za prihvata ribe je dozvoljena, ali kod prihvata nije dozvoljena pomoć drugog takmičara. Sak se samo na kratko može dati drugom takmičaru.
11. Zabacivanje je dopušteno sve dok tom radnjom nema opasnosti za druge ljude u barci.
12. Broj rezervnih tunja (karola) i pramula je neograničen, ali bez mamca na udicama. Upotreba druge tunje je dozvoljena, tek kad se do tada korišćena namota. Upotreba druge pramule je dozvoljena tak kada se ona kojom se do tada lovilo otkači od maestre.

13. Pri bacanju mamca u more takmičar mora voditi računa o bezbjednosti ljudi u barci. Zabranjeno je vitlanje pramulom sa olovom iznad glave.

### 3.2.2. Ribolov sa obale

#### Član 75.

Na svim takmičenjima sa obale primjerci ribe manji od 15 cm ne priznaju se kao važeći.

Izuzetak od stava 1. ovog člana čine zaštićene vrste čija dužina ne smije biti ispod minimalne dužine propisane pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti riba i riblje mladi. Organizator je obavezan u propozicijama navesti minimalnu dozvoljenu veličinu ovih riba.

Boduju se sve vrste riba koje zadovoljavaju minimalnu dužinu, ako propozicijama takmičenja nije drugačije određeno.

#### Član 76.

Za sve discipline **ribolova sa obale** važe sledeća jedinstvena pravila:

1. Prije početka takmičar svaki takmičar se mora upoznati sa minimalnom veličinom i ograničenjima vezanih za ulov zaštićenih vrsta riba, kao i vrstama riba koje se ne boduju.
2. Takmičar je zabranjeno korišćenje mobilnog telefona ili drugih primopredajnika kao GPS ili opreme za otkrivanje riba.  
Zabranjen je kontakt takmičara sa drugim osobama, osim sa delegatom, glavnim sudijom i pomoćnim sudijama u sektoru. Takmičar može kontaktirati sa svojim kapitenom uz odobrenje sudije.
3. Ako takmičar iz ličnog opravdanog razloga (bolest ili drugo) želi koristiti mobilni telefon, mora dobiti dozvolu od sudije ili delegata.
4. Takmičar ne može početi ribolov prije startnog signala, odnosno nastaviti ribolov poslije signala za završetak – kraj takmičenja. Takmičar koji ne poštuje navedeno biće **diskvalifikovan**.
5. Obavezan je ribolov štapom i mašinicom.
6. Dozvoljena je upotreba samo jednog štapa koji se mora držati ili odlagati u nosač štapa (stalak).
7. Dozvoljena maksimalna dužina štapa je 5 metara. Štap mora imati najmanje 3 (tri) prstena na tijelu (prutu) i 1 (jedan) prsten na vrhu.
8. Takmičar ima slobodan izbor mašine, ali ista ne smije biti na motorni pogon (prenos).
9. Maestra (glavni konac - najlon) može biti napravljena od jednostrukog ili višestrukog konca. Izbor materijala je po slobodnom izboru takmičara.
10. Dozvoljena je upotreba samo jednostruke – jednokrake udice bilo koje vrste. Minimalni vanjski prečnik (otvor) luka udice mora biti 5 mm.  
Upotreba kliznih udica je zabranjena.  
Svaki takmičar zatečen u upotrebi ili u posjedu nedozvoljenih udica, prije, za vrijeme ili nakon takmičenja će biti diskvalifikovan.
11. Takmičar ima pravo koristiti olovo bilo kakvog oblika i veličine, stim da minimalna težina mora biti 50 gr, ako organizator propozicijama nije drugačije propisao.  
U ekstremnim vremenskim prilikama treba koristiti teža olova kako se ne bi ometali susjedni takmičari.
12. Pravljenje pramule (predveza) je proizvoljno. Na istima se mogu nalaziti najviše 3 (tri) udice.  
Dozvoljeno je upotreba privlačnih materijala, poput svjetlih kašika, plutajućih ili neplutajućih kuglica (bisera) maksimalne veličine 15 mm, obojenih peruški, fluorescentnih komadića i slično na najlonu sa udicama (pramuli), ali ne i na osnovnoj maestri.  
Dopuštene su najviše tri plutajuće perlice po predvezu.
13. Nije dozvoljena upotreba plovka. Mamci treba da padnu na dno.
14. Broj rezervnih štapova nije ograničen. rezervni štapovi moraju biti smješteni iza leđa takmičara sa vrhovima okrenutim od mora. Štapovi mogu biti opremljeni sa mašinicom i osnovnim kanapom (najlonom) sa vrtuljkom (kopčom) na kraju.
15. Neograničen broj pramula može biti pripremljen i nanjeskan (stavljen mamac na udicu).
16. Takmičar može odložiti štap da „štap sam lovi“ i može pripremati (njeskati) rezervne pramule.
17. Držać – stalak za štap mora biti postavljeni na suvom dijelu obale, približno na sredini ribolovnog mjesta.

18. Zbog sigurnosti takmičara, a takođe i zbog mogućnosti ukrštanja najlona u moru, rastojanje između takmičara treba da bude min. 20 metara, ako propzicijama nije drugačije određeno.
19. Za ribolov se mogu koristiti samo mamci koje obezbijedi organizator.  
Takmičar koji upotrebi drugi mamac biće **diskvalifikovan**.
20. Mamci pripremljeni prije početka takmičenja moraju se odvojiti od mora u zadnji dio takmičarskog prostora.
21. Nije dopuštena upotreba aditiva za mamce ( naprimer: boja ili mirisa).  
Delegat i sudija imaju pravo uzeti uzorak mamca za analizu ili pregledati ribolovni pribor.  
Takmičar koji upotrebi aditive za mamce biće **diskavalifikovan**.
22. Nije dozvoljeno abrumavanje. Abrumavanje povlači **diskvalifikaciju**.
23. Prilikom zabacivanja ili vađenja ribe takmičar može ući u vodu do koljena.
24. Za izvlačenje krupne ribe takmičar može ući u sektor susjednog takmičara.  
Ostali takmičari ne smiju uznemiravati takmičara koji izvlači ribu.
25. Zabacivanje je dozvoljeno sa svih mjesta (prednjeg, srednjeg i zadnjeg) dijela određenog takmičarskog mjesta. Međutim zabacivanje sa strane nije dozvoljeno ako drugi takmičar, sudija ili druga osoba stoji na početku takmičarskog mjesta.
26. Mamac mora biti bačen u vodenu zonu ispred obalnog sektora takmičara. Zabacivanje ukoso, koje ometa drugog takmičara je zabranjeno.
27. Poželjno je da svaki takmičar ima odgovarajući lenjir – mjerilo za mjerenje dužine ribe.
28. Na regionalnim i državnim prvenstvima, kao i kup takmičenjima koje organizuje Savez ili klubovi, takmičar sam mjeri dužinu ribe. Riba koje su ispod propzicijama propisane minimalne veličine dužan je odmah vratiti u more.  
U izuzetnom slučaju, ako takmičar nije siguran u validnost ribe dužan je pozvati sudiju, čija odluka u pogledu validnosti ribe je konačna.
29. Ulovljene ribe se moraju čuvati u čuvaricama ili kantama sa svježom morskom vodom.
30. Riba koja se boduje za plasman mora biti uhvaćena najmanje jednom udicom u usta.
31. Riba zakačena udicom jednog takmičara u usta, a drugom za tijelo, računa se takmičaru čija je udica bila u ustima.  
Ako je riba ulovljena udicama dva različita takmičara neće se bodovati.  
Ako dva takmičara izvuku zamršene najlone sa jednom ili više riba, ne smiju ih razmrsiti dok sudija ili delegat ne utvrde kome riba pripada.
32. Tokom takmičenja takmičari mogu dovlačiti – izvlačiti svoj najlon- konac, ali je zabranjeno cimanje ili trzanje. ovakav način dovlačenja najlona povlači **diskvalifikaciju**.
33. Ako je za izvlačenje ribe potrebna mreža – sak, samo sudija, kapiten ekipe, rezervni takmičar ili susjedni takmičar mogu ući u vodu kako bi pomogli.
34. Upotreba kuke nije dozvoljena za prihvatanje ribe.
35. U slučaju kidanja najlona kad je riba na plaži – obali računa se u rezultat takmičara. Ako je najlon prekinut kad je riba u vodi ista se ne računa u rezultat.
36. U slučaju preloma štapa, kvara mašine ili nemogućnosti izvlačenja najlona štapom i mašinicom, a nije došlo do prekida najlona, riba je validna i kada je izvučena ručno od strane takmičara.
37. Dozvolu da takmičar na kraće napusti takmičarsko mjesto može dati samo sudija. U ovom slučaju najlon takmičara mora biti izvađen iz mora za svo vrijeme prekida.  
Takmičar koji ranije spakovao pribor i napustio takmičarsko mjesto bez dozvole sudije biće **diskvalifikovan**.
38. Na kraju takmičenja takmičar mora brzo izvući svoj najlon, osim ako nema ulovljenu ribu neposredno prije kraja takmičenja.  
Takmičar je dužan da ostane na takmičarskom mjestu sve dok ne preda svoj ulov i ne dobije dozvolu od sudije da isto napusti. .
39. Na takmičenjima na kojima u sektoru ima pomoćni sudija sa sudijskim kartonima takmičar mora svojim potpisom da ovjeri rezultate na dva istovjetna sudijaka - takmičarska kartona. U slučaju primjedbi, iste

moraju biti upisane u karton, koji mora biti predat delegatu. Protest mora sadržati razloge neslaganja, kao i vrijeme, datum i potpis takmičara. Kod rješavanja protesta jedino je mjerodavan karton organizatora.

40. Ribe koje se uzimaju za vaganje moraju biti stavljene u odgovarajuću zatvorenu vreću koju obezbjeđuje organizator. Broj takmičara mora biti u vreći ili sigurno pričvršćen za istu.
41. Ako se takmičenje nastavi kad padne mrak, takmičar mora imati prikladi izvor svjetlosti. Snop svjetlosti ne smije biti uperen prema susjednom takmičaru ili u pravcu mora.
42. Ukoliko takmičar može dokazati da ribolovno mjesto ima određenih nedostataka ima pravo zatražiti premješta na drugu (rezervno) takmičarsko mjesto, ali samo ako premještaj traži u prvom satu ribolova. Promjena mjesta može uslijediti tek nakon isteka prvog sata ribolova. Sva riba ulovljena za vrijeme prvog sata će se računati u rezultat. Nadoknada izgubljenog vremena nije moguća. Zbog toga organizator treba da predvidi rezervni takmičarski prostor na kraju sektora. Kao primjer promjene takmičarskog mjesta prihvata se: mreže – mrežice, brodovi ili čamci koji su usidreni u zoni takmičarskog mjesta, pješćani nanosi i druge opravdane smetnje.

#### Član 77.

Pravila navedena u čl. 76. ovog Pravilnika primjenjuju se i za takmičenja sa **neuređene obale** uz sledeću dopune:

1. Prije početka ribolova, takmičar ima pravo mjerenja (provjere) dubine mora, zabacivanjem olova (bez upotrebe predveza sa mamcima).
2. Ribolov se odvija u sredini mora, na dnu ili na površini.
3. Uz saglasnost ostalih takmičara dopušteno je zabacivanje uz vjetar ili niz talase.
4. Dopuštena je upotreba saka za prihvatanje ribe, koji se može posuditi i drugom takmičaru. Prihvatanje ulova vrši sam takmičar, ali je dozvoljena pomoć sudije prilikom prihvatanja ribe.
5. Takmičar koji izvlači ribu ima prednost. Ostali takmičari ne smiju da ga ometaju.
6. Takmičar mora voditi računa o spostvenoj sigurnosti i sigurnosti ostalih učesnika u takmičenju. Ne preporučuje se klizava obuća. Mora se obratiti pažnja na plimu, jačinu morske struje i talase.

#### Član 78

Za ribolov plovkom na gatovima i drugim uređenim obalama važe ista pravila kako i za ribolov sa neuređene obale uz sledeće izmjene i dopune:

1. Moguće je korišćenje štapa sa mašinicom ili bez mašiniće.
2. Boduje se sva uhvaćena riba.
3. Dozvoljen je ribolov samo jednim štapom maksimalne dužine 8 metara. Broj rezervnih štapova nije ograničen.
4. Izbor predveza je proizvoljan. Dozvoljena je samo jedna udica po predvezu.
5. Plovak bi morao imati toliku plovnost da olovo ne leži na morsko dno. Pologanje olova na morsko dno nije dozvoljeno.
6. Upotreba mreže za čuvanje ribe je obavezna. Mreža sa ribom se mora držati u moru.
7. Korišćenje saka za prihvatanje ribe je dozvoljena, ali takmičar prihvatanje mora obaviti sam, bez ičije pomoći.
8. Mjeri se sva ulovljena riba odjednom ( Ovo je važno zbog puštanja ribe što je prije moguće, bez nepotrebnog dodatnog diranja rukama).

U slučaju identičnog rezultata mjerenja, oba takmičara dijele istu poziciju. Sledeće mjesto se ne dodjeljuje.

### 3.2.3. Ribolov barke u pokretu

#### 3.2.3.1. Ribolov iz barke u pokretu vještačkim mamcima - pendulanje

#### Član 79.

Za ribolov iz čamca u pokretu vještačkim mamcima – pendulanjem važe sledeća pravila:

1. U jednoj barci po pravilu se nalaze – takmiče dva takmičara.  
Takmičari moraju koristiti odgovarajuću težinu olova kako bi osigurali da najlon i pribor ne bi ušao u trag takmičara na drugoj strani broda.
2. Dozvoljeno je koristiti sve vještačke varalice – mamca u bilo kojoj veličini, težini, obliku i boji.
3. Takmičar mora biti siguran da je zona zabacivanja čista i bezbjedna.
4. Barke moraju biti opremljeni unutrašnjim ili vanbrodskim motorom koji razvija brzinu od 3 do 6 čvorova.
5. Barkariol mora strogo voditi računa o kretanju drugih plovila i pridržavati se svih pravila o izbjegavanju sudara na moru.  
Barke u toku ribolova ne smiju biti jedan iz drugog u liniji.
6. Takmičari dogovorno ili naizmjenično (u jednakim vremenskim intervalima) određuju – biraju brzinu i pravac kretanja čamca.
7. Takmičarima je dozvoljeno da mijenjaju poziciju ribolova u okviru zone onoliko puta koliko smatraju za potrebnim. Promjena pozicije je moguća ako su saglasna oba takmičara. U suprotnom pozicija barke se neće promijeniti.  
Vrijeme potrebno za promjenu pozicije plovila ne može se dodati vremenu trajanja takmičenja.
8. Takmičari u toku ribolova mijenjaju poziciju u barci samo jedan put. Kod promjene mjesta u barci mora se napraviti pauza od minimum 10 minuta.
9. Zona – rejon za ribolov mora biti dovoljno velika da svim takmičarima obezbijedi relativno podjednake uslove za ribolov.
10. Boduju se sve vrste riba čija veličina zadovoljava zakonom propisanu minimalnu veličinu.
11. Za izvlačenje ribe dozvoljena je upotreba saka ili kuke (rampina).
12. Štap koji se koristi za vrijeme takmičenja može se postaviti – učvrstiti na bok plovila, ali tako da ne ometa drugog takmičara ili plovidbu čamca.  
Za vrijeme vađenja ribe, takmičar može odložiti štap na stranicu ili na bilo koji drugi dio barke.
13. Kaznene odredbe za ribe koje su ispod minimalne veličine, odnosno takmičar sam nije uhvatio, a iste donese na mjerenje, istovjetna su kao kod ribolova iz usidrenog čamca.
14. Odredbe čl. 70. i čl. 71. stav 1. i 2. ovog Pravilnika važe i kod ove discipline ribolova.

### 3.2.3.2.- Ribolov sa barke - broda koji pluta - JIG

#### Član 80.

Osnovna pravila za ribolov sa barke koja pluta su:

1. Koristi se olovo bilo koje težine i pilker (vještačka varalica) na kojima nije direktno vezana udica.
2. Dopuštene su tri pojedinačne udice privezane iznad olova ili plinkera. Kuke mogu biti fiksne ili klizne.  
Takoođe dvije udice mogu biti iznad, a jedna ispod olova pilkera.
3. Svaka udica ispod olova ili pilkera mora biti fiksirana najlonom maksimalne dužine 25 cm mjereno od zakrivljenja udice do mjesta kačenja za olovo ili plinker.
4. Sve vrste udica se mogu koristiti za JIG, kao i morske mušice, ali ne smiju biti teže od 15 grama.
5. Sve udice moraju biti nanjeskane prirodnim mamcem koje obezbjeđuje organizator za svakog takmičara u jednakim količinama.
6. U toku trajanja takmičenja takmičari mijenjaju mjesto u barci na način propisan čl. 72 stav 1 tačka 15. ovog Pravilnika.
8. Najlon sa priborom se može povlačiti gore – dolje kako bi se privukla riba.
9. Ukupna dužina nalonan za predvez, uključujući i najlona sa udicama i same olovnice ili JIG-ove ne smije biti veća od 1,50 metara, mjereno od vrtuljka prema dnu olova ili JIG-a ili luka udice koja se nalazi ispod olova ili JIG-a.
10. Olova ili pilkeri se moraju bacati pažljivo, koristeći podbačaj ispod ruke, na takav način da ni jedan drugi takmičar ne bude ugrožen ili ometan
11. Olova ili pilker se moraju kontrolisati na morskome dnu i moraju biti dovoljno teški da ne prolaze ispod broda i ne omataju druge takmičare.
12. Boduju se sve vrste riba čija veličina zadovoljava zakonom propisanu minimalnu veličinu
13. Odredbe čl. 70. i čl. 71. stav 1. i 2. ovog Pravilnika važe i kod ove discipline ribolova.

## 4. Ribolovno područje, zona i ribolovni sektor

### Član 81.

**Ribolovno područje** je geografski određeni dio obalnog mora ili obale, na kojem se planira održavanje takmičenja u sportskom ribolovu.

Ribolovno područje određuje organizator u dogovoru sa tehničkim oprganizatorom, vodeći računa o uslovima za bezbjedno sprovođenje takmičenja, te da u istom ima ribe za odgovarajuću takmičarsku disciplinu. Organizator je obavezan da u propozicijama, koje se dostavljaju učesnicima takmičenja naznači i ribolovno područje.

### Član 82.

**Zona ribolova** je uže ograničeni dio ribolovnog područja na kojem će se održati takmičenje. Zonu ribolova dogovorno određuju delegat i tehnički organizator najkasnije pred početka žrijebanja. Pored glavne obavezno je odrediti i pomoćnu zonu. U slučaju da takmičenje traje više dana za svaki dan se određuje glavna zona ribolova. U izuzetnim slučajevima (nevremena i sl.) dva takmičarska dana se mogu održati u istoj zoni ribolova.

### Član 83.

Granice zone ribolova na moru se ucrtavaju u pomorsku kartu, koja se daje barkariolima i kapitenima. Iste moraju biti vidno označene odgovarajućim orjentirima (plutačama, svetionicima i sl.).

U zoni ribolova, za vrijeme takmičenja, pored takmičarskih baraka mogu se nalaziti samo matični brod sa rukovodstvom takmičenja i kapitenima ekipa i brod sa medicinskom osobljem i spasilačkim ekipama.

### Član 84.

**Sektor**, kod takmičenja sa obale, je dio zone ribolova u kojem se takmiči određeni broj takmičara. Broj sektora određuje organizator zavisno od broja učesnika. Kod ekipnih prvenstava broj sektora je jednak broju članova jedne ekipe, kako bi se izbjeglo da se u istom sektoru takmiče dva člana iste ekipe. Na kraju svakog sektora ostavlja se jedno rezervno mjesto. Između sektora mora postojati neutralna zona (pojas) širine 30 metara.

Takmičarska mjesta u sektoru označavaju se brojevima sa lijeve strane ka desnoj (pogled prema moru), tako da je manji broj uvijek lijevo.

Sektori i takmičarska mjesta moraju biti označeni prije žrijebanja i ne mogu se naknadno mijenjati.

U sektor, za vrijeme takmičenja, pored takmičara i pomoćnih sudija mogu se nalaziti samo delegat i glavni sudija.

Kod državnih prvenstava za svaki sektoru se određuje po jedan pomoćni sudija.

### Član 85.

Kod takmičenja na moru svaki čamac - brod se tretira kao sektor.

## 5. Izvođenje takmičenja

### Član 86.

Izvođenje takmičenja je skup radnji i postupaka, koji traju od momenta početka verifikacije učesnika do zatvaranja takmičenja i to:

1. Verifikacija
2. Žrijebanje
3. Otvaranje takmičenja
4. Odlazak na poziciju za ribolov
5. Trajanje ribolova
6. Bodovanje i određivanje plasmana



7. Podnošenje i rješavanje prigovora i žalbi
8. Proglašenje rezultata i podjela priznanja
9. Zatvaranje takmičenja

## 5.1. Verifikacija

### Član 87.

Predmet verifikacije su takmičari, kapiteni, barkarioli, pomoćne sudije, barke – brodovi za ribolov na moru, sektori i takmičarska mjesta za ribolov sa obale i dokumentacija. Verifikacija se obavlja jedan dan prije zakazanog početka ribolova, ako propozicijama nije drugačije određeno.

Verifikacijom rukovodi glavni sudija u prisustvu ostalih članova rukovodstva takmičenja, kapitena ekipa i pomoćnog - tehničkog osoblja.

### Član 88.

Verifikacijom se utvrđuje:

- da li su pozivi i propozicije blagovremeno upućene svima, koji imaju pravo takmičenja i da li su isti dostavili prijave u propozicijama predviđenom roku;
- da li su se svi sa pravom takmičenja odazvali pozivu;
- da li svi prijavljeni takmičari imaju pravo nastupa u odnosu na plasman iz predhodne godine i druge uslove navedene u propozicijama;
- validnost prijave, s obzirom na godine života i konkurenciju, zdravstveno stanje i da li su osigurni od posledica nesrećnog slučaja za vrijeme takmičenja;
- identitet takmičara;
- da li su takmičari koji nemaju polisu osiguranja potpisali izjavu o ličnoj sposobnosti - odgovornosti za učešće;
- prisutnost ostalih učesnika takmičenja (rukovodstva takmičenja, barkariola, pomoćnih sudija, ljekara i dr.)
- podobnost baraka za ribolov u datim meteo uslovima i stanje njihove opreme;
- podobnost sektora i takmičarskih mjesta za ribolova sa obale;
- označenost zone ribolova, odnosno sektora i takmičarskih mjesta;
- da li su za svakog takmičara pripremljeni mamci - njeska u istoj količini i kvalitetu;
- da li je takmičenje najavljeno - prijavljeno nadležnim organima.

### Član 89.

Na osnovu nađenog stanja - prikupljenih podataka delegat donosi odluku o početku ili odlaganju takmičenja.

### Član 90.

Na osnovu izvršene verifikacije, a prije žrijebanja glavni sudija:

- utvrđuje listu takmičara i ekipa;
- određuje takmičarski broj svakom takmičaru odnosno ekipi;
- utvrđuje listu i određuje takmičarske oznake baraka koji ispunjavaju uslove za ribolov;
- utvrđuje listu pomoćnih sudija.

## 5.2. Žrijebanje

### Član 91.

Žrijebanje – izvlačenje ribolovnih pozicija (takmičarskih mjesta) mora biti javno i precizno. Žrijebanjem rukovodi delegat organizatora.

### Član 92.

Prije žrijebanja mora biti predstavljen jasan plan sektora i takmičarskih mjesta na obali ili barkama. Barke i sektori moraju biti obilježeni – označeni slovima, a takmičarska mjesta brojevima.

### **Član 93.**

Kod takmičenja iz barke sistem žrijebanja mora biti takav da obezbeđuje da se takmičari iz istog kluba ne nađu u istoj barci.

Na državnim prvenstvima štapom iz barke, u cilju dobijanja što realnijeg plasmana, prvo se vrši dirigovano žrijebanje 8 seniora, odnosno 5 juniora koji su u predhodne tri godine bili najbolje plasirani (imaju najviše bodova) na navedenom takmičenju, tako da se isti ne mogu takmičiti u istim barkama.

Svaki kapiten ekipe izvlači – žrijeba brojeve baraka za članove svoje ekipe. Žrijebanje takmičarskih mjesta vrši pomoćni sudija nakon sidrenja barke.

U slučaju da je takmičar istovremeno i barkariol vrši se dirigovani žrijeb, vodeći računa da takmičar ostane u svojoj barci .

### **Član 94.**

Izuzetak od odredaba čl. 93. su ekipna takmičenja (prvenstvena / kup), kod kojih takmičari jedne ekipe mogu loviti iz iste barke, što se definiše propozicijama. U ovom slučaju vrši se samo žrijebanje baraka za svaku ekipu.

### **Član 95.**

Kod takmičenja sa obale vrši se žrijebanje sektora i takmičarskih mjesta u sektoru.

Kod takmičenja, koja se boduju samo za pojedinačni plasman, sistem žrijebanja mora obezbeđivati da takmičari iz različitih klubova budu raspoređeni po sektorima homogeno i nepristrasno, koliko je to moguće. Takmičari iz istog kluba, ne mogu biti raspoređeni na susjednim takmičarskim mjestima.

Kada se boduje i ekipni plasman u svakom sektoru se takmiči po jedan član ekipe.

### **Član 96.**

Ako takmičenje traje više dana, žrijebanje se vrši posebno za svaki dan takmičenja.

## **5.3. Otvaranje i zatvaranje takmičenja**

### **Član 97.**

Otvaranje takmičenja može se obaviti:

- dan prije početka takmičenja;
- neposredno pred početak takmičenja;
- poslije prvog dana takmičenja, kada takmičenje traje više dana.

Dan, sat i mjesto otvaranja takmičenja mora biti naveden u programu takmičenja, odnosno propozicijama za takmičenje.

Takmičenje se ne može otvoriti ako predhodno nije izvršena verifikacija (čl. 87. do 90. Pravilnika).

### **Član 98.**

Učesnici na otvaranju i zatvaranju takmičenja su: učesnici takmičenja i gosti.

Učesnici takmičenja su: takmičari, kapiteni, vođe puta, rukovodstvo takmičenja, barkarioli, pomoćne sudije i ostalo tehničko osoblje i službena lica.

Gosti su svi ostali građani, koje su organizator i tehnički organizator pozvali da prisutvuju ceremoniji otvaranja – zatvaranja takmičenja.

### **Član 99.**

Sportska odjeća takmičara jednog kluba mora da bude jednoobrazna i na istoj se moraju nalaziti simboli kluba, a mogu i sponzora.

Odjeća sudija je jednoobrazna, sa simbolima Saveza.

Odjeća delegata mora imati simbole Saveza.

Ostali učesnici u takmičenju su u sportskoj odjeći sa simbolima tehničkog organizatora ili sponzora.

Članovi reprezentacija Crne Gore (takmičari, treneri, vođe puta i dr.) kod učešća na međunarodnim takmičenjima na sportskoj odjeći moraju imati vidljivo istaknute državne simbole. Saglasnost na vizelni izgled reprezentacije daje Ministarstvo sporta i mladih.

Ako je na međunarodnim takmičenjima predviđena upotreba državnih simbola, upotreba grba, zastave i himne Crne Gore mora biti u skladu sa zakonom koji uređuje upotrebu grba, zastave i himne Crne Gore.

#### **Član 100.**

Prostor na kojem se vrši otvaranje - zatvaranje takmičenja mora da obezbjedi razmješta svih učesnika ceremonije, da ima jarbole za dizanje zastava (u zatvorenim prostorijama zastave se postavljaju na kopljima), da obezbjeđuju uslove za postavljanje i rad razglasa i prostor za izvođenje kulturno - zabavnog programa (ako je isti predviđen).

U zatvorenim prostorijama otvaranje – zatvaranje takmičenja se prilagođava prostoriji.

#### **Član 101.**

Protokol ceremonijala otvaranja takmičenja utvrđuju zajednički organizator i tehnički organizator takmičenja. Ceremonijal počinje govorom dobrodošlice predstavnika tehničkog organizatora. Potom uz kraći govor učesnike mogu pozdraviti predstavnici državne vlasti i / ili lokalne uprave.

Državna i regionalna prvenstva uz prigodan govor otvara predsjednik Saveza ili u njegovoj odsutnosti zvanični delegat.

#### **Član 102.**

Ceremonijal otvaranja i zatvaranja svjetskih i evropskih prvenstava mora biti u skladu sa odredbama Generalnog pravilnika o takmičenju FIPS-M i isti se usaglašava sa zvaničnim delegatom FIPS-M.

#### **Član 103.**

Zatvaranje takmičenja se obavlja nakon proglašenja zvaničnih rezultata i podjele nagrada.

Državna i regionalna prvenstva proglašava zatvorenim predsjednik Saveza, odnosno u njegovoj odsutnosti zvanični delegat.

### **5.4. Odlazak u zonu – sektor ribolova i trajanje ribolova**

#### **Član 104.**

Kod **takmičenja iz barke** znak za ulazak u barke daje glavni sudija najmanje 30 min. prije isplovljavanja u zonu ribolova, kako bi se izvršila podjela mamaca - njeske, te takmičari imali dovoljno vremena za pripremu U zonu ribolova prvi isplovljava brod rukovodstva takmičenja (sudijski - matični brod), a za njim ostale barke sa takmičarima.

Nakon što se uvjeri da su sve barke sa takmičarima pristigli u zonu ribolova, glavni sudija daje ugovoreni znak za početak ribolova. Barke tek tada polaze na odabranu poziciju za ribolov.

#### **Član 105.**

Kod **takmičenja sa obale** znak – odobrenje za ulazak takmičara u ribolovni sektor i svoja takmičarska mjesta daje pomoćni sudija, nakon konsultacija sa glavni sudijom. Radi kvalitetne pripreme takmičara za početak ribolova, odobrenje za ulazak se daje najmanje 30 minuta prije početka ribolova.

Znak za početak ribolova daje glavni sudija, nakon čega takmičari mogu početi sa ribolovom.

#### **Član 106.**

Broj takmičarskih dana, za svako takmičenje, određuje organizator.

Za svako takmičenje se planira i rezervni dan, a za svjetska, evropska i državna prvenstva mora se predvidjeti i jedan dan za organizaciju treninga, u uslovima u kojima će se održavati takmičenje.

#### **Član 107.**

Trajanje ribolova izražava se brojem sati koje takmičar provede u ribolovu u toku jednog dana i isto određuje organizator svojim propozicijama. Načelno, kod svjetskih i evropskih prvenstava ribolov traje 5 (pet) sati, a kod državnih prvenstava 4 (četiri) sata. Za takmičenja nižeg ranga vrijeme trajanja ribolova određuje organizator, stim da isto ne bi trebalo da bude manje od 3 (tri) sata.

#### **Član 108.**

U slučaju loših ili pogoršanih vremenskih uslova, kao i zbog sigurnosnih razloga ili posebnih problema, koji smanjuju (ugrožavaju) jednake šanse za sve takmičare, delegat organizatora, nakon konsultacije sa ostalim članovima žirija, može prekinuti takmičenje.

Ako je do prekida došlo nakon isteka polovine vremena predviđenog za takmičenje, takmičenje se verifikuje kao važeće, a rezultati postignuti prije prekida obračunavaju se za plasman.

Ako se prekid dogodio prije polovine vremena predviđenog za takmičenje, ono se poništava. Odluku o ponovnoj organizaciji ovog takmičenja donosi organizator.

Prekid takmičenja mora se sprovesti istovremeno na svim takmičarskim mjestima (barkama – sektorima).

#### **Član 109.**

Ribolov se prekida na ugovoreni znak koji daje glavni sudija, a takmičari postupaju po odredbama čl. 72. i 76. Ovog Pravilnika.

### **5.5. Bodovanje i određivanje plasmata**

#### **Član 110.**

Postupkom bodovanja utvrđuje se plasma (poredak) pojedinaca i ekipa na takmičenju.

Postupak obuhvata:

- vrednovanje ulova i bodovanje
- utvrđivanje – određivanje plasmata

#### **5.5.1. Vrednovanje ulova i bodovanje**

#### **Član 111.**

Vrednovanje ulova i bodovanje može se vršiti na dva načina i to prema:

- **težini ulova**
- **vrstama ulovljenih riba (kvalitetu ulova)**

Neovisno o načinu vrednovanje ulova, predmet bodovanja su sve ribe koje zadovoljavaju propozicijama propisane kriterijume.

Organizator je dužan da u propozicijama takmičenja navede na koji način će se vršiti vrednovanje ulova i bodovanje.

#### **5.5.1.1. Vrednovanje ulova i bodovanje prema težini ulova**

#### **Član 112.**

Vrednovanje ulova prema težine ulova obuhvata kontrolu, brojanje i vaganje ulova.

#### **Član 113.**

Kontrola, brojanje i vaganje ulova obavlja se na mjestu koje je za tu svrhu posebno uređeno. Prostor mora biti dovoljno velik da omogući postavljanje stolova za rukovodstvo takmičenja, vazu i posude sa ribom, da ima prostor za smještaj svih kapitena, kao i takmičara čiji se ulov u tom trenutku mjeri. Prostor mora biti ograđen od gledalaca i takmičara koji žele da prate rezultate vrednovanja ulova.

#### **Član 114.**

Kod takmičenja kod kojih u barci – sektoru postoji pomoćni sudija, kontrola svakog ulovljenog primjerka ribe po pravilu vrši pomoćni sudija, čime provjerava:

- da li zadovoljava propozicijama propisanu minimalnu dužinu. Dužina ribe se mjeri od vrha usta do kraja repnog peraja na ravnoj površini;
- da li je u datom periodu, odnosno ribolovnom području, dozvoljen ulov te vrste ribe;
- da riba nije vještački opterećena ili fizički oštećena (naprimer: cjepanje škrge kod vađenja udice, lomljene kičme radi dobijanja na dužini i sl)

Ribe čiji ulov nije dozvoljen, kao i ribe koje su ispod minimalno propisane veličine, moraju se odmah vratiti u more. U slučaju da takmičar zahtjeva da se riba za koju je pomoćni sudija konstatovao da je ispod minimalne veličine, odnosno da je njen ulov zabranjen, ne odbaci, postupaju se na način naveden u čl. 38. tač. 4.

Glavni sudija ne vrši ponovnu kontrolu riba za koje je pomoćni sudija konstatovao da zadovoljavaju propisanu minimalnu veličinu i da je njen ulov dozvoljen.

#### **Član 115.**

Ako se takmičenje odvija bez pomoćnog sudije, provjeru dužine riba vrši sam takmičar, i isti snosi sve ovim Pravilnikom predviđene konsekvence, ako na mjerenju – vaganju preda ribu koja je nedovoljne dužine – veličine, kao i ribu čiji ulov nije dozvoljen.

U ovom slučaju konačnu kontrolu svake ribe vrši glavni sudija.

Ribe koji su nedovoljne dužine, glavni sudija odvaja u posebnu kesu (vrećicu) i posebno evidentira.

#### **Član 116.**

Takmičar koji na mjerenju preda ribu nedovoljne dužine ili ribu čiji ulov nije dozvoljen biće kažnjen sa umanjenoj težine njegovog ulova za 500 gr. za svaku takvu ribu.

#### **Član 117.**

Nakon kontrole predviđene čl. 114. i 115. ovog Pravilnika, glavni sudija uz pomoć mjerioca vrši:

1. Brojanje ulova;
2. Vaganje i to prvo najtežeg primerka, a zatim ukupnog ulova takmičara.

Broj ulovljenih validnih komada, težina najvećeg primerka i ukupan težina ulova takmičara, sa umanjenoj po čl. 116. upisuje se u listu za obračun – bodovanje i glasno saopštavaju prisutnima.

Kapiten, koji ima primjedbe na postupak i rezultate vrednovanja ulova, dužan je odmah da iste iznese.

#### **Član 118.**

Ulov takmičara, kojem je zbog prekršaja predviđenim ovim Pravilnikom diskvalifikovan, takoođe se kontroliše, broji i vaga, ali se podaci ne unose u listu za obačun bodova, već se evidentiraju zapisnički i mogu poslužiti u eventualnom žalbenom postupku.

#### **Član 119.**

Svaki gram važeće - validne ulovljene ribe vrijedi jedan bod.

Shodno odredbama čl. 116. ovog Pravilnika takmičaru se za svaku ribu nedovoljne dužine, odnosno ribu čiji ulov nije dozvoljen, a koju je predao na mjerenje, oduzima po 500 bodova (500 gr. težine ulova).

#### **5.5.1.2. Vrednovanje ulova i bodovanje po vrstama (kvalitetu) ribe**

#### **Član 120.**

Vrednovanje ulova obuhvata određivanje vrste ulovljene ribe, kontrolu dužine i upisivanje u sudijski – obračunski karton radi bodovanja. Nakon ovog riba se odmah vraća u more.

Broj riba u svakoj kategoriji mora biti upisan kako bi se moglo izvršiti upoređivanje u slučaju identičnog rezultata (ukupnog broja bodova).

Radnje navedene u stavu 1. ovog član vrši pomoćni sudija u barci odnosno sektoru. Kako bi riba ostala živa do dolaka pomoćnog sudije, takmičar je dužan da istu drži u kantu sa morskom vodom.

Odluka pomoćnog sudije o validnosti (dužini ribe) je konačna.

#### Član 121.

Svaki validni ulovljeni primerak ribe koje zadovoljavaju propozicijama propisane kriterijume, neovisno o njenoj težini, boduje se po sledećoj tabeli:

R.br.	VRSTA RIBE	BODOVA
1.	Zubatac, Pagar, Orada, Brancin (lubin)	12
2.	Ovčica, Ama, Sarag, Šanpjer	10
3.	Pic, Fratar, Rombun, Okan, Barbun	8
4.	Gruj (ugor), Jegulja, Moruna	7
5.	Drozd, Vrana, Kantor, Bičuga, Šnjur, List, Špar	4
6.	Kanjac, Perka, Kokot, Pauk (dragana), Škripina, Škripun	3
7.	Bukva, Gljara, Menula, Golok (glavoč), Knez, Labra i ostale vrste	1

Sabiranjem bodova svih vrednovanih–bodovanih riba dobija se ukupan broj bodova koji je osvojio takmičar.

### 5.5.2. Određivanje plasmana

#### 5.5.2.1. Pojedinačni plasman takmičara

#### Član 122.

Za takmičenje koje traje jedan dan konačan plasman, odnosno za takmičenja koja traju više dana, dnevni plasman takmičara se određuje prvo za svaku barku – sektor, a zatim sa upoređivanjem rezultata takmičara koji su u svim barkama - sektorima bili plasirani na isto mjesto.

#### Član 123.

Plasman takmičara u barci – sektoru određuje se prema broj osvojenih bodova.

#### Član 124.

Ako dva ili više takmičara u jednoj barci - sektoru imaju isti broj bodova bolje je plasiran takmičar koji ima veći broj uhvaćenih riba.

Ako su takmičari i po kriterijumu iz stava 1. ovog člana jednaki, bolji plasman dobija takmičar koji:

- kod težinskog vrednovanja ulova ima teži primerak ulovljene ribe.
- kod vrednovanja ulova prema vrstama riba ima više riba koje se vrednuju sa više bodova

U slučaju da su i po oba navedena kriterijuma rezultati identični, takmičari dijele isto mjesto na tabeli. Ako je isto mjesto na tabeli dato dvojici takmičara, sledeće mjesto na tabeli neće se popunjavati.

#### Član 125.

Da bi se dobio konačan pojedinačni plasman kod takmičenje koje traje jedan dan, odnosno dnevni plasman - plasmanski bodovi za takmičenje koje traje više dana, prvo se rangiraju takmičari koji su u barci - sektoru plasirani na prvo mjesto, zatim na drugo i tako redom.

Kada broj takmičara u barkama – sektorima nije isti, odnosno u nekim se takmiči po jedan takmičar više, kod određivanja konačnog - dnevnog plasmana, dva poslednje plasirana takmičara iz ovih baraka - sektora se rangiraju zajedno sa poslednim takmičarima iz drugih baraka - sektora.

U slučaju da takmičari, koji su u raznim barkama - sektorima osvojili isto mjesto, imaju isti broj bodova, njihov konačan - dnevni plasman se određuje na način naveden u čl. 124. ovog Pravilnika.

#### Član 126.

Kod takmičenja koje traje jedan dan, takmičari koji su bez uhvaćene ribe, rangiraju se na kraju tabele uz

napomenu „bez plasmama“.

Kod takmičenja koje traje više dana, kao i kod takmičenja koje se boduje i za ekipni plasman, plasman – plasmanski bodovi takmičara bez ulova, se određuje tako što se prvo, nakon poslednjeg takmičara sa ulovom, dodaju sledeći redni brojevi za onaj broj takmičara koliko ih je bez ulova, pa se zbir ovih brojeva podjeli sa brojem takmičara bez uhvaćene ribe. Ako je ovaj broj decimalan uzima se sledeći veći cijeli broj. Dobijeni broj predstavlja plasmanski bod – plasman takmičara bez ulova za taj dan.

Ako je takmičar diskvalifikovan, a takmičenje traje jedan dan onda se isti upisuje na kraju liste plasmama, a u rublici plasman upisuje oznaka DIS (diskvalifikovan).

Kada takmičenje traje više dana, takmičar koji je jednog dana diskvalifikovan stim da mu je dozvoljen nastup drugog dana upisuje se u listu plasmama i istom se dodjeljuje plasmanski bod koji odgovara ukupnom broju takmičara za taj dan uvećan za jedan.

### **Član 127.**

Kod takmičenja koja traju više dana konačni plasman se određuje upoređivanjem zbira svih dnevnih plasmama takmičara (zbira dnevnih plasmanskih bodova takmičara). Najbolje plasirani takmičar je onaj koji ima najmanji zbir dnevnih plasmanskih bodova i tako redom.

Kada je zbir dnevnih plasmanskih bodova dva ili više takmičara jednak, bolji konačni plasman dobija takmičar koji je (kriterijumi su navedeni po prioritetu):

- tokom dnevnih takmičenja imao najbolji plasman – redosled tokom svih takmičarskih dana.
- ukupno u sve dane takmičenja uhvati veći broj riba, osim za ribolov plovkom kada bolji plasman ima takmičar koji je ima veći ukupni ulov za sve dane takmičenja.
- za sve dane takmičenja kod težinskog vrednovanja ulova ima teži primerak ribe, odnosno kod vrednovanja ulova prema vrstama riba ima veći broj riba koje nose više bodove (ovaj kriterijum ne primjenjuje se kod ribolova na plovak).

U slučaju da su po sva tri navedena kriterijuma rezultati identični, takmičari dijele isto mjesto na tabeli. Ako je isto mjesto na tabeli dato dvojici takmičara, sledeće mjesto na tabeli neće se popunjavati.

#### **5.5.2.2. Ekipni plasman**

### **Član 128.**

Kod ekipnog takmičenja, kod kojeg se svi članovi ekipa takmiče iz istog čamca, dnevni plasman se određuje upoređivanjem broja osvojenih bodova ekipa. Broj bodova se određuje na način propisan čl. 118. odnosno 121. zavisno od načina vrednovanja ulova. Najbolji dnevni plasman ima ekipa koja je osvojila najviše bodova i tako redom.

Ako dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, plasman se određuje na način propisan član 124. ovog pravilnika, stim što pojam takmičar u ovom slučaju znači ekipa, a pojam čamac – sektor označava zonu ribolova.

Ako takmičenje traje više dana, konačni plasman ekipa se određuje na način propisan čl. 127. ovog Pravilnika, stim što pojam takmičar u ovom slučaju znači ekipa.

### **Član 129.**

Kada je takmičenje istovremeno pojedinačno i ekipno, odnosno kada se kod ekipnog takmičenja članovi jedne ekipe takmiče u raznim barkama, prvo se određuje dnevni plasman takmičara, na način propisan čl. 122. do 125. i čl. 126. stav 2. ovog Pravilnika.

Dnevni ekipni plasman se dobija sabiranjem plasmanskih bodova takmičara dotične ekipe. Izuzetak su takmičenja kod kojih ekipa broji 4 (četiri) ili više takmičara, kada se bodovi najslabijeg takmičara ekipe ne uzimaju u obzir (ne sabiraju). Prvo mjesto se dodjeljuje ekipi koja ima najmanji zbir plasmanskih bodova takmičara i tako redom.

Kada je ovaj zbir za dvije ekipe isti bolji dnevni plasman se dodjelju ekipi koja ima (kriterijumi su dati po redoslijedu):

- a) kod težinskog bodovanja ulova
- najveći zbirni težinskih ulov svi takmičara;

- najveći broj riba validne veličine;
- najtežu riba od svih takmičara.
- b) kod bodovanja ulova po vrstama ribe:
  - \* najveći zbir bodova svih takmičara
  - \* najveći broj riba validne veličine;
  - \* najveći broj riba najveće bodovne vrijednosti.

Ako je i poslije ovoga nerješeno ekipe imaju isti dnevni plasman.

### **Član 130.**

Kod takmičenja koje traje više dana, konačni ekipni plasman se određuje upoređivanjem zbira dnevnih plasmana - plasmanskih bodova ekipa. Najbolji plasman ima ekipa koja ima najmanji zbir dnevnih plasmanskih bodova i tako redom.

Kada dvije ili više ekipe imaju isti broj plasmanskih bodova, bolje mjesto dobija ekipa (kritrijumi su navedeni po redosledu):

- koja je tokom svih takmičarskih dana imala bolji dnevni plasman,
- čiji je zbir bodova - ulov svih takmičara za sve dane takmičenja veći,
- koja ima veći broj riba uhvaćenih za sve dane takmičenja
- koja ima najtežu ribu kod težinskog načina bodovanja, odnosno koja ima najveći broj riba najveće bodovne vrijednosti kod bodovanja po vrstama riba.

## **5.6. Podnošenje i rješavanje prigovora i žalbi**

### **Član 131.**

Prigovori i žalbe, na uslove i postupke prije polaska na ribolov, za vrijeme ribolova, predaje ulova, odluke glavnog sudije, te prigovore na validnost kontrole, brojanja i vaganja ulova podnose se Žiriju takmičenja. Na državnim i takmičenjima nižeg ranga prigovori se podnose najkasnije 15 minuta nakon završetka vaganja, odnosno saopštavanja nezvaničnih rezultata takmičenja. Kod međunarodnih takmičenja, rok za podnošenje i rješavanje prigovora propisan je odredbama odgovarajućeg pravilnika o takmičenju FIPS-M.

U ime ekipe ili takmičara, jedino kapiten ekipe je ovlašćen da uloži prigovor – žalbu Žiriju takmičenja.

### **Član 132.**

Žiri takmičenja će uvažiti samo prigovore koji su podneseni pismeno. Uz prigovor – žalbu se prilaže i novčani iznos od 50 eura. Ako se prigovor – žalba usvoji, nevedeni novčani iznos se vraća podnosiocu, a ako se ne usvoji, doznačava se organizatoru takmičenja.

### **Član 133.**

Odluke po žalbama predsjednik žirija takmičenja (delegat) saopštava neposredno pred proglašenje rezultata. Podnosiocima se odluke dostavljaju u pismenoj formi.

### **Član 134.**

Ako podnosioc nije zadovoljan odlukom žirija takmičenja, može podnijeti žalbu organizatoru takmičenja, odnosno Komisije za takmičenje Saveza, ako je u ingerenciji Saveza bila organizacija takmičenja. Žalbe se podnose u roku od 8 dana od dana završetka takmičenja.

Nadležni organ, kojem je žalba upućena, dužan je da istu riješi u roku od mjesec dana od dana podnošenja. Izuzetak od ovoga čine žalbe čije rješenja može da utiče na izbor reprezentacije, u kojem slučaju se rješenje mora donijeti po hitnom postupku.

Nadležni organ može da žalbu usvoje ili odbace kao neosnovanu. Isti ima pravo žalioocu odrediti novi plasman i osigurati ostvarenje prava, koja proisteknu iz žalbenog rješenja. Takođe, ima pravo da ponište cjelokupne rezultate takmičenja, ako utvrde da su u pitanju grube povrede ovog Pravilnika, propozicija i drugih propisa od strane rukovodstva takmičenja.

Organizator može da pokrene postupak protiv članova rukovodstva ili pomoćnog osoblja (voditelja čamca,



pomoćnog sudije i dr.) ako utvrdi da zadaci nijesu obavljani prema ovom Pravilniku i propozicijama, a što je bitno uticalo na regularnost takmičenja. Postupak vodi organizator po odredbama svog Statuta.

## **5.7. Proglašenje rezultata i dodjela priznanja**

### **Član 135.**

Proglašenje zvaničnih rezultata na državnim prvenstvima i takmičenjima nižeg ranga vrši glavni sudija nakon završenog mjerenja i rješavanja eventualnih žalbi, stim da to pravo može prenijeti na nekog iz rukovodstva takmičenja.

### **Član 136.**

Za ostvarene rezultate na takmičenjima u sportskom ribolovu dodjeljuju se priznanja i nagrade.

Zvanična priznanja na državnim prvenstvima u svim disciplinama i kategorijama i kup takmičenjima koje organizuje Savez, dodjeljuje Savez i to:

#### a) medalje

- takmičarima za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto (zlatna, srebrna i bronzana) na pojedinačnim prvenstvima
- takmičarima - članovima ekipe i kapitenu za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto na ekipnim državnim prvenstvima i kup takmičenjima koje organizuje Savez.

#### b) pehare

- klubovima čija je ekipa osvojila 1., 2. i 3. mjesto na ekipnim i kup takmičenjima

Zvanična priznanja na državnim prvenstvima i kupu Crne Gore uručuje delegat Saveza, stim da to pravo isti može prenijeti na drugo lice (predstavnik Vlade, lokale uprave, predsjednika Saveza i dr.)

### **Član 137.**

Zvanična priznanja na prigodnim takmičenjima koje organizuje Savez (naprimjer: "Kup mimoza" i sl), dodjeljuje Savez i to:

#### a) medalje

- takmičarima za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto u svakoj pojedinačnoj discipline
- takmičarima- članovima ekipe i kapitenu za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto u ekipnoj konkurenciji

#### b) pehare

- ekipama koje su osvojile 1., 2. i 3. mjesto u ekipnoj konkurenciji

Zvanična priznanja na međunarodnim takmičenjima uručuje predsjednik Saveza, stim da to pravo može prenijeti na drugo lice (predstavnik Vlade Crne Gore, lokalne uprave, člana Direkcije takmičenja i dr.)

Zvaničnih priznanja na svjetskim i evropskim prvenstvima u organizaciji Saveza dodjeljuje delegat FIPS-M.

### **Član 138.**

Prigodne – specijalne nagrade (najboljoj ekipi, najboljem pojedincu, za najveći ulov, za fer plej i sl.) obezbjeđuje i dodjeljuje tehnički organizator – domaćin takmičenja, odnosno sponzor koji ih je obezbjeđio.

### **Član 139.**

Na takmičenjima nižeg ranga (klupsko, opštinsko, međuopštinsko ili regionalno) priznanja i nagrade obezbjeđuje i dodjeljuje organizator.

## **6. . Zabrana uzimanja nedozvoljenih sredstava**

### **Član 140.**

Takmičar ne smije uzimati nedozvoljena sredstva (doping) niti smije primjenjivati postupak koji je nedozvoljen prema pravilima Svjetske antidoping agencije ( udaljem tekst: WADA)

Trener, kapiten, ovlašćeni ljekar i druga ovlašćena lica ne smiju sportisti – takmičaru davati nedozvoljena sredstva ili od takmičara tražiti ili podsticati ga da uzima nedozvoljena sredstva ili primjenjuje postupke koji su nedozvoljeni u skladu sa pravilima WADA.

Ako se utvrdi da su takmičari ili lica iz stave 2. ovog člana, postupali suprotno odredbama stave 1. i 2. ovog člana, lice ili organ koji su to utvrdili dužni su postupati u skladu sa odredbama Međunarodne Konvencije o antidoping u sportu.

#### Član 141.

Takmičari je dužan da dozvole provjeru korišćenja nedozvoljenih sredstava ( u daljem tekstu: doping).

Takmičar koji se suprostavi doping kontroli ili je izbjegne, odnosno onemogućí, kazniće se kao da je na doping testu bio pozitivan.

Takmičaru koji je na doping testu bio pozitivan, kao i drugim licima za koja se utvrdi da su na bilo koji način sudjelovanju u davanju nedozvoljenih sredstava takmičaru, biće izrečena kazna po odredbama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti Saveza. Kazne iziće Disciplinska komisija Saveza.

Lice kom je izrečena kazna zbog doping ne može za vrijeme trajanja kazne da u klubu i Savezu obavljaju bilo koju funkciju ili aktivnosti vezane za rad sa sportistima – takmičarima (selektor, trener, instruktor i sl.).

#### Član 142.

Savez je dužan:

- 1.- Komisiji za antidoping koju obrazuje COK dostavi Kalenadar međunarodnih takmičenja koje misli organizovati u predstojećoj takmičarskoj sezoni;
- 2.- najmanje sedam dna prije održavanja svjetskog ili evropskog prvenstva koje je u njegovoj organizaciji ili je pod njegovim nadzorom prijavi prvenstvo Komisiji za antidoping;
- 3.- periodično obavještava Komisiju za antidoping o planovima treninga i pripreme reprezentativnih selekcija, a najmanje jednomu toku godine.

### 7. Kaznene mjere i zabrana učešća na takmičenjima

#### Član 143.

Takmičaru će biti izrečena kaznena mjera **diskvalifikacija** i njegov ulov neće biti priznat:

1. kada napravi povrede pravila za koje je odredbama čl. 72., 73. i 76. ovog Pravilnika predviđeno izricanje ove mjere;
2. ako se pri pregledu njegove ambalaže (za držanje ribolovne opreme i odjeće) i barci, odnosno takmičarskom mjestu pronađe ranije pribavljena i pohranjena riba ili mamac koji nije dodjeljen od strane organizatora;
3. ako kod ribolova sa obale ribari van svog takmičarskog mjesta;
4. ako nakon izrečene opomene nedoličnim ponašanja i dalje ometao normalan tok takmičenja, vređao ili fizički napao članove rukovodstva takmičenja, druge takmičare ili pomoćno osoblje, odnosno namjerno oštetio tuđu opremu i slično;
5. ako je pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava da zbog toga nije sposoban nastupiti odnosno nastaviti takmičenje i zbog čega bi mogao dovesti u pitanje svoju i sigurnost drugih takmičara ili osoblja uključenog u takmičenje.

Odluku o diskvalifikaciji po odredbama stava 1. ovog člana donosi glavni sudija u trenutku kada uoči povredu pravila ili mu na istu ukaže neki drugi učesnik takmičenja u toku ili po završetku takmičenja, ali u svakom slučaju prije početka vaganja.

#### Član 144.

Kaznena mjera **diskvalifikacije** takmičaru se može izreći i u toku vaganja, kao i po uloženoj žalbi nakon vaganja ako se ustanovi da je:

1. na vaganju predao primerke ribe čija je težina vještački povećana (stavljanje u ribu olova, kamenčića i dr.)
2. na vaganju predao ribu koja nije ulovljena za vrijeme trajanja ribolova (riba koja je zbog svog stanja i izgleda očito ulovljena prije takmičenja);
3. obavljao ribolov u ribolovnoj zoni dan uoči početka takmičenja, ako propozicijama taj dan nije predviđen za dan treninga;

4. svoj ulov ustupio drugom takmičaru;

Kaznene mjere diskvalifikacije po odredbama stava 1. ovog člana donosi glavni sudija ili žiri takmičenja.

#### **Član 145.**

U ribolovu iz barke, takmičaru koji se zatekne da ribari van ribolovne zone ukupan ulov biti umanjen za 500 grama (oduzeto 500 bodova) kod težinskog vrednovanja ulova, odnosno za 20 bodova kod vrednovanja ulova po vrstama ribe.

Takmičar koji ribari van zone ribolova, dužan je da odmah po upozorenja prekine ribolov do povratka u ribolovnu zonu. Takmičar koji se nakon upozorenja ne vrati u ribolovnu zonu biće **diskvalifikovan**.

#### **Član 146.**

Kada je u prekršaju zatečena ekipa ili više takmičara u čamcu, prema svakom od njih će se primjeniti kaznene mjere predviđene čl. 143., 144. i 145. ovog Pravilnika.

#### **Član 147.**

Ako takmičenje traje više dana (krugova) takmičar se može diskvalifikovati:

- samo za dan u kojem je napravio povredu pravila (ograničena diskvalifikacija) ili
- za sve dane takmičenja (potpuna diskvalifikacija)

Odluku o tome donosi žirijem takmičenja

#### **Član 148.**

Delegat je dužan da u saradnji sa glavnim sudijom, preko Komisije za takmičenje, pokrenuti inicijativu za pokretanje postupka pred Disciplinskom komisijom Saveza protiv takmičara za sve povrede discipline, reda i propisa za koje je izrečena mjera diskvalifikacije, a za koje je Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti Saveza predviđena mogućnost izricanja kaznene mjere vremenske zabrane učešća na takmičenjima.

#### **Član 149.**

Za sve druge povrede discipline, reda i propisa na takmičenjima, fizičkog obračuna, napada i nesportskog ponašanja, uvrde i klevete, doping i druge prestupe takmičarima i drugim učesnicima na takmičenju Disciplinska komisija izriče kaznene mjere na način propisan Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti Saveza.

#### **Član 150.**

Disciplinska komisija vodi postupak po odredbama Statuta Saveza i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti.

#### **Član 151.**

U slučaju da je zbog učinjenog prekršaja na takmičenju ili treningu - pripremama protiv takmičara podnijeta prijava Disciplinskoj komisiji, automatski se izriče mjera suspenduje. Suspendacija traje do okončanja disciplinskog postupka.

Rješenje po pokrenutom postupku Disciplinska komisija je dužna donijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana dobijanja predmeta. Disciplinska komisija je obavezna da u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja rješenja isto dostavi matičnom klubu (a preko njega i samom takmičaru) i Komisiji za takmičenje.

Žalbu na rješenje Disciplinske komisije nezadovoljna strana može podnijeti Arbitraži Saveza u roku od 15 (petnaest) dana od dana dobijanja rješenja.

Evidenciju kaznenih mjera vodi Komisija za takmičenje

## **8. Obrasci koji se koriste kod takmičenja**

#### **Član 152.**

Sastavni dio ovog Pravilnika su osnovni obrasci koji se koriste za njegovu primjenu i to:

1. Izjava o ličnoj sposobnosti - odgovornosti za učešće na takmičenju
2. Prijava za učešće na državnom prvenstvu
3. Verifikaciona lista

4. Lista žrijebanja za takmičenje iz čamca
5. Sudijski karton (za takmičenja gdje je vrednovanje ulova prema težini)
6. Sudijski – obračunska karton (za takmičenja kod kojih se ulov vrednuje po vrstama riba)
7. Lista bodova i utvrđivanje pojedinačnog dnevnog plasmana u barci - sektoru kod težinskog vrednovanja ulova
8. Lista bodovanja i utvrđivanje pojedinačnog dnevnog plasmana u barci - sektoru kod vrednovanja ulova prema vrstama riba
9. Lista pojedinačnog plasmana (za takmičenja koja traju jedan dan)
10. Lista ekipnog plasmana (za takmičenja koje traju jedan dan kod težinskog vrednovanja ulova)
11. Šema promjene ribolovnih mjesta u barci na državnim prvenstvima
12. Zapisnik glavnog sudije
13. Izvještaj delegata

## **9. Prelazne i završne odredbe**

### **Član 153.**

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Pravilnikom primjenjivaće se odredbe opštih akata FIPS-M u koju je učlanjen Savez, opšte i pojedinačne odluke nadležnih radnih tijela Saveza, te odluke rukovodstva takmičenja koje se temelje na do sada stečenim iskustvima u sportskom ribolovu udičarenjem.

### **Član 154.**

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Skupština Saveza po postupku predviđenim odredbama Statuta Saveza .

Inicijativu za izmjene i dopune mogu dati Skupština, članovi Upravnog odbora i radna tijela Saveza i klubovi učlanjeni u ovaj Savez.

### **Član 155.**

Autentično tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor Saveza.

### **Član 156.**

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o takmičenjima u sportskom ribolovu na moru udičarenjem donesen na IV redovnoj sjednici Skupštine Saveza dana 05.07.2014. godine.

### **Član 157.**

Ovaj Pravilnik usvaja Skupština Saveza, a stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu Saveza, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana usvajanja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Gojko Seferović, sr

**SKUPŠTINA SAVEZA ZA SPORTSKI  
RIBOLOV NA MORU CRNE GORE**

**Broj: 04 - 9SK/20**

**Herceg Novi, 25.07.2020. godine**

## PRILOZI

- Prilog br. 1.** – Izjava o ličnoj sposobnosti - odgovornosti za učešće (obrazac)
- Prilog br. 2.** – Prijava za učešće na državnom – regionalnom prvenstvu (obrazac)
- Prilog br. 3.** Verifikaciona lista (obrazac)
- Prilog br. 4.** Lista žrijebanja za takmičenja iz barke (obrazac)
- Prilog br. 5.** Sudijski karton za takmičenja gdje je vrednovanje ulova težinsko (obrazac)
- Prilog br. 6.** Sudijski - obračunski karton za takmičenja kod kojih se ulov vrednuje po vrstama riba (obrazac)
- Prilog br. 7.** Lista bodova i utvrđivanje pojedinačnog dnevnog plasmana u barci - sektoru kod težinskog vrednovanja ulova (obrazac)
- Prilog br. 8.** Lista bodovanja i utvrđivanje pojedinačnog dnevnog plasmana u barci - sektoru kod vrednovanja ulova prema vrstama riba (obrazac)
- Prilog br. 9.** Lista pojedinačnog plasmana za takmičenja koja traju jedan dan (obrazac)
- Prilog br. 10.** Lista ekipnog plasmana za takmičenja koje traju jedan dan (obrazac)
- Prilog br. 11.** Šema promjene ribolovnih mjesta u barci na državnim prvenstvima
- Prilog br. 12.** Zapisnik glavnog sudije (obrazac)
- Prilog br. 13.** Izvještaj delegata o održanom takmičenju (obrazac)
- Prilog br. 14.** Određivanje pojedinačnog plasmana takmičara (primer)
- Prilog br. 15.** Određivanje ekipnog plasmana (primer)

---

 (naziv kluba)

---

 (mjesto i datum)

**SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV  
NA MORU CRNE GORE**

**HERCEG NOVI – BAOŠIĆI**

**Izjava o ličnoj sposobnosti  
-odgovornosti za učesće**

Svojim potpisom niže navedeni takmičari \_\_\_\_\_ koji će učestvovati na  
(naziv kluba)

**potvrđuju:**

---

 (naziv takmičenja)

1. Da su zdravstveno i psihofizički sposobni i da na gore navedenom takmičenju učestvuju na vlastitu odgovornost – rizik.
2. Da su upoznati sa Propozicijama i Pravilnikom po kojem se izvodi takmičenje.
3. Da lično snose svu odgovornost za eventualne povrede, nesreće i štetu do kojih bi njihovom krivicom moglo doći u toku takmičenja

Red. broj	PREZIME I IME TAKMIČARA	Broj dozvole za sportsko-rek. ribolov	Br. članske karte	POTPIS
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**NAPOMENA:** Za takmičara pod. red. br. \_\_\_\_\_ koji do dana održavanja ovog takmičenja nije navršio 18 godina života Izjavu je potpisao i time preuzeo svu odgovornost – rizik njegov roditelj / staratelj.

Da su navedeni takmičari odnosno njihovi roditelji / staratelji  
gornju Izjavu dali i potpisali dobrovoljno **potvrđuje**

**MP**

**ZA Klub** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(potpis)

\_\_\_\_\_

(naziv kluba)

\_\_\_\_\_

(mjesto i datum)

**SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV  
NA MORU CRNE GORE**

**HERCEG NOVI – BAOŠIĆI**

**Prijava za učešće na državnom  
- regionalnom prvenstvu**

Na osnovu dostavljenih Propozicija za \_\_\_\_\_  
(naziv takmičenja)

koje će se održati dana \_\_\_\_\_ godine u \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
(naziv kluba)

prijavljujemo sledeće takmičare i prateće osoblje.

<b>A. TAKMIČARI:</b>				
Red. broj	PREZIME I IME	Br. dozvole za sportsko -rekreativni ribolov	Br. članske karte Saveza	Datum rođenja
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
<b>B. VOĐA PUTA I KAPITEN:</b>				
Red. broj	PREZIME I IME	FUNKCIJA		
1.				
2.				
<b>C. PRATIOCI:</b>				
1.				
2.				
3.				
4.				

ZA Klub \_\_\_\_\_

MP \_\_\_\_\_

NAZIV TAKMIČENJA \_\_\_\_\_

ORGANIZATOR/DOMAĆIN: \_\_\_\_\_

MJESTO I DATUM \_\_\_\_\_

**VERIFIKACIONA LISTA**

Broj takmičara	PREZIME I IME TAKMIČARA	KLUB - EKIPA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

Delegat: \_\_\_\_\_

Glavni sudija: \_\_\_\_\_



## LISTA ŽRIJEBANJA – DNEVNI RASPORED TAKMIČARA PO BARKAMA

BARKA - <i>BOAT</i>		TAKMIČAR - <i>COMPETITOR</i>		EKIPA - <i>TEAM</i>
Br.- <i>N<sup>o</sup></i>	Reg.br.- <i>Reg.N<sup>o</sup></i>	Br. - <i>N<sup>o</sup></i>	Prezime i ime – <i>Name and first name</i>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Delegat: \_\_\_\_\_

Glavni sudija: \_\_\_\_\_

**SUDIJSKI KARTON****Takmičar:** \_\_\_\_\_ **Broj takmičara:** \_\_\_\_\_**Ekipa – Klub:** \_\_\_\_\_**Sektor /Barka:** \_\_\_\_\_ **Takmičarsko mjesto:** \_\_\_\_\_**Broj važećih riba:**  **Težina važećih riba (gr):** **Primjedba:****Takmičar (potpis)****Sudija (potpis)**

**SUDIJSKI - OBRAČUNSKI KARTON**

Takmičar: \_\_\_\_\_

Broj takmičara: \_\_\_\_\_

Ekipa – Klub: \_\_\_\_\_

Sektor/Barka: \_\_\_\_\_

Takmičarsko mjesto: \_\_\_\_\_

Red. Br.	VRSTA RIBE (lokalni nazivi)	Bodovi za 1 kom.	Broj ulovljenih validnih komada	BODOVA (3 x 4)
1	2	3	4	5
1.	Zubatac, Pagar, Orada, Brancin	12		
2.	Ovčica, Sarag, Ama, Šampjer	10		
3.	Pic, Fratar, Rombun, Okan, Barbun	8		
4.	Gruj (ugor), Jegulja, Moruna	7		
5.	Drozd, Vrana, Kantor, Bičuga, List, Špar	4		
6.	Kanjac, Perka, Kokot, Pauk, Škripina, Škripun	3		
7.	Bukva, Gljara, Menula, Golok (glavoč), Knez, Labra i ostale vrste	1		
<b>UKUPNO BODOVA:</b>				

Ukupan broj validnih riba:

Primjedba:

\_\_\_\_\_  
Takmičar (potpis)\_\_\_\_\_  
Sudija (potpis)

NAZIV TAKMIČENJA: \_\_\_\_\_

ORGANIZATOR / DOMAĆIN: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum- \_\_\_\_\_

## POJEDINAČNI PLASMAN TAKMIČARA U BARCI / SEKTORU

Sektor/ Barka Sector/ Boat	Br. tak. No. com.	Takmičar – Competitor	Ekipa – Team	Broj riba No of fishes	Najteža riba Heavies fish	Nevaž. riba	Težina Weight points	Sektor plasman Sector ranking	Plasman Points
1									
1									
1									
2									
2									
2									
3									
3									
3									
4									
4									
4									
5									
5									
5									
6									
6									
6									
7									
7									
7									
8									
8									
8									
9									
9									
9									
10									
10									
10									
11									
11									
11									
12									
12									
12									

Delegat: \_\_\_\_\_

Glavni sudija: \_\_\_\_\_

NAZIV TAKMIČENJA: \_\_\_\_\_

ORGANIZATOR / DOMAĆIN: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum- \_\_\_\_\_

## POJEDINAČNI PLASMAN TAKMIČARA U BARCI / SEKTORU

Sektor Barka	Broj takm	TAKMIČAR	EKIPA	Broj riba vrednovanih sa bodova:							Ukupno bodova	Sektor plasman	Plasman
				12	10	8	7	4	3	1			
1													
1													
1													
2													
2													
2													
3													
3													
3													
4													
4													
4													
5													
5													
5													
6													
6													
6													
7													
7													
7													
8													
8													
8													
9													
9													
9													
10													
10													
10													
11													
11													
11													

Delegat: \_\_\_\_\_


Glavni sudija: \_\_\_\_\_






## ŠEMA RASPOREDA TAKMIČARA U BARCI

I poluvrijeme




II poluvrijeme




### RASPOREDE KAD SU U BARCI DVA TAKMIČARA

I trećina




II trećina



### RASPORED KAD SU U BARCI TRI TAKMIČARA

III trećina



Kod takmičenja sa barkama - brodovima u kojim se nalazi veći broj takmičenja primjenjuje se šema rasporeda iz Pravilnika za takmičenje FIPS-M.



## ZAPISNIK GLAVNOG SUDIJE

1. NAZIV TAKMIČENJA: \_\_\_\_\_

2. KATEGORIJA: \_\_\_\_\_ 3. MJESTO I DATUM: \_\_\_\_\_

4. ORGANIZATOR:/DOMAĆIN: \_\_\_\_\_

### 6. RUKOVODSTVO

- Delegat: \_\_\_\_\_

- Glavni sudija: \_\_\_\_\_

- Rukovodilac takmičenja: \_\_\_\_\_

### 7. VREMENSKE PRILIKE

- Temperatura: vazduha: \_\_\_\_\_, mora: \_\_\_\_\_

- Vrijeme: \_\_\_\_\_

- Stanje mora: \_\_\_\_\_

### 8. UČESNICI

- Broj klubova: prijavljeno: \_\_\_\_\_, nastupilo: \_\_\_\_\_

- Broj takmičara: prijavljeno: \_\_\_\_\_, nastupilo: \_\_\_\_\_

- Broj takmičara prema kojima su preduzete kaznene mjere: \_\_\_\_\_

9. ODLUKE DONESENE PRED, U TOKU I NAKON ZAVRŠETKA TAKMIČENJA:

10. OCJENA ODRŽANOG TAKMIČENJA:

11. PREDLOZI:

Prilozi:

- Lista plasmana
- Prigovori - žalbe učesnika
- Izjave svjedoka
- Odluke

GLAVNI SUDIJA:

\_\_\_\_\_

**IZVJEŠTAJ DELEGATA  
O ODRŽANOM TAKMIČENJU U SPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU**

1. NAZIV TAKMIČENJA: \_\_\_\_\_

2. KATEGORIJA: \_\_\_\_\_ 3. MJESTO I DATUM: \_\_\_\_\_

4. ORGANIZATOR:/DOMAĆIN: \_\_\_\_\_

5. OPŠTA ZAPAŽANJA I OCJENA ORGANIZACIJE TAKMIČENJA:

6. OCJENA SUĐENJA:

9. MJERE PREDUZETE U TOKU TAKMIČENJA:

11. SUGESTIJE I PREDLOZI:

Prilozi:

- Zapisnik glavnog sudije sa priložima
- 

Dostavljeno:

- Komisiji za takmičenje (sa priložima)
- Sudijskoj komisiji

DELEGAT:

\_\_\_\_\_

**Prilog br. 14.**

Na IX Svjetskom šampionatu u ribolovu štapom za obale za juniore (U 16), koje je od 21. od 28.04.2002. godine održan u Budvi učestvovalo je šest reprezentacija.

Reprezentacije su brojale po 5 (pet) članova, te se svakog dana takmičenje odvijalo u pet sektora po šest takmičara, kako takmičari iz iste reprezentacije ne bi bili u istom sektoru.

Kod ovakvih takmičenja svakog dana se prvo mora odrediti poredak u svakom sektoru pa onda pojedinačni poredak svih takmičara za taj dan. Kao primer navodimo rezultate prvog dana takmičenja u sektoru A i E.

U sektoru A poredak je bio sledeći:

**SEKTOR – SECTOR: A**

Poz. Pos.	Broj No	Takmičar – Competitor	Ekipa - Team	Broj komada No of fishes	Najteži primerak Heavies fish	Težina Weight points	Plasman u sektoru Sector ranking	Plasman Points
2	14	ERIAU JEREMY	FRANCUSKA	4	90	185	1	
4	16	VILAR CATARINA	PORTUGAL	6	90	170	2	
1	29	MITROVIĆ MILAN	JUGOSLAVIA	3	70	130	3	
5	24	STOLFA DENIS	HRVATSKA	2	40	55	4	
3	7	HUNTER ALEN	IRSKA	2	35	55	5	
6	3	MANCA DAVIDE	ITALIJA	1	35	35	6	

Pošto su dva takmičara imali isti broj težinskih bodova ( 55 ) i isti broj uhvaćenih riba ( 2 ), to je poredak određen na osnovu najtežeg primerka ( čl. 124. stav 2. Pravilnika ). Na osnovu ovog kriterijumu Stolfa Denis je zauzeo 4. mjesto u sektoru, a Hunter Alen 5.

U sktoru E poredak je bio sledeći:

**SEKTOR – SECTOR: E**

Poz. Pos.	Broj No	Takmičar – Competitor	Ekipa - Team	Broj komada No of fishes	Najteži primerak Heavies fish	Težina Weight points	Plasman u sektoru Sector ranking	Plasman Points
6	6	GILBERT JONATHAN	IRSKA	2	25	45	1	
1	21	VRBAT IVAN	HRVATSKA	2	25	35	2	
2	1	LA ROSA GUIDO	ITALIJA	1	20	20	3	
3	20	MARTINES HELIO	PORTUGAL	1	20	20	3	
5	27	LUČIĆ MILAN	JUGOSLAVIA	1	20	20	3	
4	11	MALBEC FRANCOIS	FRANCUSKA	1	15	15	6	

Pošto su tri takmičara u ovom sektoru imali iste težinske bodove, isti broj uhvaćenih riba, kao i isti najteži primerak to djele isto mjesto (treće). Sledeća dva mjesta na tabeli ( 4. i 5. ) se ne popunjavaju, zbog čega je naredni takmičar plasiran na šesto mjesto u sektoru. ( čl. 124. stav 3. Pravilnika ).

Pojedinačni plasman svih takmičara za taj dan bio bi sledeći:

Poz. Pos.	Broj No	Takmičar – Competitor	Ekipa - Team	Broj komada No of fishes	Najteži primerak Heavies fish	Težina Weight points	Plasman u sektoru Sector ranking	Plasman Points
2	14	ERIAU JEREMY	FRANCUSKA	4	90	185	1	1
1	13	SALHI MEHDI	FRANCUSKA	5	35	130	1	2
1	19	MENDONCA NUNO	PORTUGAL	2	35	60	1	3
6	6	GILBERT JONATHAN	IRSKA	2	25	45	1	4
2	22	MIOČIĆ JURE	HRVATSKA	2	20	30	1	5
4	16	VILAR CATARINA	PORTUGAL	6	90	170	2	6
2	18	GUEMERIO SANDRO	PORTUGAL	2	80	105	2	7
1	21	VRBAT IVAN	HRVATSKA	2	25	35	2	8
4	10	GOLGAN STEPHAN	IRSKA	1	35	35	2	9
3	15	GAMBIER JONATHAN	FRANCUSKA	1	20	20	2	10
1	29	MITROVIĆ MILAN	JUGOSLAVIA	3	70	130	3	11
6	25	AKRAP ZDESLAV	HRVATSKA	1	20	20	3	12
2	1	LA ROSA GUIDO	ITALIJA	1	20	20	3	12
3	20	MARTINES HELIO	PORTUGAL	1	20	20	3	12
5	27	LUČIĆ MILAN	JUGOSLAVIA	1	20	20	3	12
2	26	ZENOVIĆ SRĐAN	JUGOSLAVIA	1	10	10	3	16
5	24	STOLFA DENIS	HRVATSKA	2	40	55	4	17
3	7	HUNTER ALEN	IRSKA	2	35	55	5	18
6	3	MANCA DAVIDE	ITALIJA	1	35	35	6	19
4	11	MALBEC FRANCOIS	FRANCUSKA	1	15	15	6	20
3	5	PUUDU ALBERTO	ITALIJA	0		0	6	26
4	28	TREBJEŠANIN ALEKS.	JUGOSLAVIA	0		0	6	26
5	9	GLASS ADRIAN	IRSKA	0		0	6	26
1	8	AHEERME DAMIEN	IRSKA	0		0	6	26
4	4	AIMOLA GIOVANNI	ITALIJA	0		0	6	26
5	17	ABREU FABIO	PORTUGAL	0		0	6	26
6	30	ARAPOVIĆ MARIO	JUGOSLAVIA	0		0	6	26
3	23	PETROPOLI IVAN	HRVATSKA	0		0	6	26
5	2	XAXA MATTEO	ITALIJA	0		0	6	26
6	12	SALLE YANNICK	FRANCUSKA	0		0	6	26

Poredak takmičara koji su plasirani na 8. i 9. mjesto, a koji su zauzeli isto mjesto u sektoru i imaju isti broj bodova (težinu ulova) određen je prema odredbama čl. 124. stav 1. po kojem bolje mjesto se dodjeljuje takmičaru koji je uhvatio više riba (po tadašnjim pravilima FIPS-M bilo bi suprotno).

Objašnjenje za takmičare koji zauzimaju – dijele 12. mjesto, dato je kod određivanja plasmana u sektoru E.

Pošto takmičenje traje više dana morali su se odrediti plasmanski bodovi za deset takmičara koji su bili bez ulova, što je urađeno na osnovu odredaba čl. 126. stav 2. Pravilnika, djeljenjem zbira sledećih mjesta na tabeli sa brojem takmičara bez ulova:

$$21+22+23+24+25+26+27+28+29+30 \\ \text{-----} = 25,5$$

10

Pošto dobijeni rezultat nije cijeli broj takmičarima se dodjeljuje prvi sledeći cijelibroj - u ovom slučaju 26 kao plasmanski bod. (Po tadašnjim pravilima FIPS-M takmičari bi dobili po 25.5 plasmanskih bodova)

Na VI Kupu mediterana –mimoza 2004. , koje je održano od 04. do 08.02.2004. godine u Bijeloj, učestvovalo je ukupno 13 ekipa. Takmičenje je trajalo dva dana i bilo je istovremeno pojedinačno i ekipno.

Plasman ekipa prvog dana takmičenja bio je:

EKIPA	1. DAN				
	TAKMIČAR			Bodova (ukupno)	Plasman
	1	2	3		
Izola I	9	1	10	20	1.
Izola II	2	20	3	25	2.
Bari	8	19	5	32	3.
Baošići	7	4	27	38	4.
Herceg Novi I	26	12	16	54	5.
Tivat II	29	17	15	61	6.
Budva II	13	30	22	65	7.
Bijela	21	35	11	67	8.
Tivat I	31	14	25	70	9.
Herceg Novi II	36	6	33	75	10.
Budva I	28	24	32	84	11.
Piran	38	18	34	90	12.
Olovo	23	37	39	99	13.

a drugog dana:

EKIPA	1. DAN				
	TAKMIČAR			Bodova (ukupno)	Plasman
	1	2	3		
Izola I	2	6	5	13	1.
Tivat II	10	9	1	20	2.
Tivat I	3	7	33	43	3.
Baošići	13	14	16	43	4.
Bijela	8	24	19	51	5.
Izola II	30	20	4	54	6.
Bari	15	29	11	55	7.
Piran	23	21	25	69	8.
Budva I	34	28	12	74	9.
Budva II	31	17	27	75	10.
Herceg Novi I	32	18	37	87	11.
Herceg Novi II	22	38	36	96	12.
Olovo	26	35	39	100	13.

Kao što se iz tabele vidi ekipe **Tivat I** i **Baošići** drugog dana imale su isti zbir plasmanskih bodova (43). Po odredbama čl. 129. ovog Pravilnika bolji dnevni plasman se dodjeljuje ekipi Tivat I, jer je imala veći ukupni dnevni ulov od ekipe Baošića.

Konačni ekipno plasman bio je sledeći:

EKIPA	Bodovi 1 dan	Bodovi II dan	Bodovi ukupno	Plasman
Izola I	1	1	2	1.
Tivat II	6	2	8	2.
Izola II	2	6	8	3.
Baošići	4	4	8	4.
Bari	3	7	10	5.
Tivat I	9	3	12	6.
Bijela	8	5	13	7.
Herceg Novi I	5	11	16	8.
Budva II	7	10	17	9.
Piran	12	8	20	10.
Budva I	11	9	20	11.
Herceg Novi II	10	12	22	12.
Olovo	13	13	26	13.

Da bi se odredio konačni ekipno plasma, pored osnovnog kriterijuma – zbir plasmanskih bodova, kod ekipe koje su imale isti zbir plasmanskih bodova morali su se primjeniti i dodatni kriterijumi.

Ekipe **Tivat II**, **Izola II** i **Baošići** imale su po 8 plasmanskih bodova. Poredak je određen na osnovu odredaba čl. 130. stav 2. ovog Pravilnika. Prvo su se uporedili dnevni ekipni plasmani, po kojem su ekipe Tivat II i Izola II, koje su male najbolji dnevni plasman- 2. mjesto (Tivat II drugog dana, a Izola II prvog dana), u prednosti u odnosu na ekipu Baošići, čiji je najbolji dnevni plasma 4. mjesto. Pošto je najbolji dnevni plasma ekipa Tivat II i Izola II bio isti to je primjenjen sledeći kriterijum zbir bodova ( u ovom slučaju težinskih) svih takmičara jedne ekipe u oba dana. Po ovom kriterijumu bolji plasman se dodjeljuje ekipi Tivat II koja je imala ukupan zbir težinskih bodova 6.310, dok je ekipa Izola II imala ukupno 5.215.

Kako su i ekipe **Budva I** i **Piran** imale isti zbir plasmanskih bodova to je bolje mjesto u konačnom plasmanu dodjeljeno ekipi Pirana jer je imala bolji dnevni plasma ( Piran – 8, Budva - 9. mjesto)